

327.

Na osnovu člana 57 stav 10 Zakona o akcizama ("Službeni list RCG", br. 65/01 i 76/05 i "Službeni list CG", br. 76/08, 50/09, 78/10, 61/11, 28/12, 38/13, 45/14, 1/17, 50/17, 55/18 i 76/20), Vlada Crne Gore, na sjednici od 18. februara 2021. godine, donijela je

UREDBU
O IZMJENAMA I DOPUNI UREDBE O OBILJEŽAVANJU DUVANSKIH PROIZVODA I
ALKOHOLNIH PIĆA AKCIZNIM MARKICAMA

Član 1

U Uredbi o obilježavanju duvanskih proizvoda i alkoholnih pića akciznim markicama ("Službeni list CG", broj 28/19), u članu 3 stav 2 riječi: "tač. 2 do 6" zamjenjuju se riječima: "tač. 2, 3, 5 i 6".

Član 2

U članu 4 stav 1 tačka 5 riječi: "tač.1, 2 i 3" zamjenjuju sa riječima: "tač.1 i 2".

Član 3

U članu 5 stav 2 riječi: "tač. 2 do 6" zamjenjuju se riječima: "tač. 2,3,5 i 6".

Član 4

U članu 6 stav 1 tačka 5 riječi: "tač.1, 2 i 3" zamjenjuju sa riječima: "tač.1 i 2".

Član 5

U članu 11 stav 3 poslije riječi "mjesečno" dodaju se riječi: "prema vrsti akciznog proizvoda, odnosno po odobrenju Uprave i više puta mjesečno".

Član 6

U članu 14 stav 2 riječi: "tri mjeseca" zamjenjuju se riječima: "10 dana".

Član 7

Član 15 briše se.

Član 8

Član 16 mijenja se i glasi:

„Neiskorišćena kontrolna i posebna akcizna markica za duvanske proizvode i alkoholna pića, obuhvata:

1) akciznu markicu koju proizvođač ili uvoznik nije iskoristio:

- u roku od 60 dana od dana preuzimanja akciznih markica, za duvanske proizvode;
- u roku od jedne godine od dana preuzimanja akciznih markica za alkoholna pića;

2) akciznu markicu koja ima oštećeno manje od 50% ukupne površine akcizne markice,i

3) akciznu markicu koja je oštećena u velikoj mjeri prilikom lijepljenja u procesu proizvodnje, tako da se ne može vratiti Upravi.

Akcizna markice iz stava 1 tač. 1 i 2 ovog člana, za:

- duvanske proizvode, proizvođač, odnosno uvoznik, vraća Upravi zalijepljene na jednom ili više posebnih tabaka papira, osim količina koje se nalaze u originalnoj ambalaži za najmanje pojedinačno pakovanje, kada se vraćaju u toj ambalaži, u roku od 60 dana od dana preuzimanja akciznih markica;

- alkoholna pića, proizvođač odnosno uvoznik, vraća Upravi u obliku u kojem su preuzete (tabak ili rolne), u roku od jedne godine od dana preuzimanja akciznih markica.

Akcizne markice iz stava 1 tačka 2 ovog člana Uprava uništava u skladu sa zakonom.

Akcizni obveznik je dužan da za akcizne markice iz stava 1 tačka 3 ovog člana, dostavi Upravi podatke o broju tih akciznih markica, u roku od 60 dana, od dana preuzimanja.

Ako je po zahtjevu za izdavanje akciznih markica količina akciznih markica iz stava 4 ovog člana veća od 0,1% od broja preuzetih markica, akcizni obveznik je dužan da obračuna i plati akcizu za količinu markica koje prelaze 0,1% na osnovicu koju čini najviša maloprodajna cijena cigareta tog akciznog obveznika u momentu obračuna akcize.

Neiskorišćene akcizne markice koje proizvođač, odnosno uvoznik:

- vrati u originalnom pakovanju se evidentiraju u elektronskom informacionom sistemu Uprave na stanju zaliha,

- ne vrati u originalnom pakovanju Uprava uništava.”

Član 9

U članu 18 stav 1 mijenja se i glasi:

“Novčanom kaznom u iznosu od 1.000 eura do 20.000 eura kazniće se za prekršaj pravno lice, ako:

1) ne dostavi Upravi podatak o broju markica koje su u velikoj mjeri oštećene prilikom lijepljenja u procesu proizvodnje u roku od 60 dana od dana preuzimanja akciznih markica (član 16 stav 4);

2) ne obračuna i ne plati akcizu iz člana 16 stav 5 ove uredbe;

3) u propisanom roku ne dostavi podatke iz člana 17 ove uredbe.“

Član 10

U članu 20 riječi: “obrasci 1 i 2 čine” zamjenjuju se riječima: “obrazac 1 čini.”

Član 11

Obrazac 1 mijenja se i glasi:

„Obrazac 1

**ZAHTEJEV ZA IZDAVANJE KONTROLNIH I POSEBNIH AKCIZNIH
MARKICA**

QR kod

Broj:

Datum:

I Podaci o podnosiocu zahtjeva - popunjava proizvođač/ uvoznik

Akcizni obveznik	PIB
Mjesto i adresa	Registracioni broj obaveznika akcize

II Podaci o inostranom proizvođaču - popunjava uvoznik

Naziv inostranog proizvođača	Mjesto i adresa inostranog proizvođača	Adresa proizvodnog pogona
------------------------------	--	---------------------------

III Podaci o vrstama akciznih markica - popunjava proizvođač/ uvoznik

KOLIČINE AKCIZNIH MARKICA PO SPECIFIKACIJI IZ PRILOGA I		
Vrsta akcizne markice za duvanske proizvode	Tražene količine	
D - duvanski proizvodi koji su proizvedeni u zemlji		
U - za duvanske proizvode iz uvoza		
"For export only" - za duvanske proizvode koji se otpremaju radi prodaje u SCP		
E - za duvanske proizvode koji se izvoze a za koje ino dobavljač nije dostavio akcizne markice		
KOLIČINE AKCIZNIH MARKICA PO SPECIFIKACIJI IZ PRILOGA II		
Vrsta akcizne markice za alkoholna pića	Tražene količine po dimenzijama	
D - za alkoholna pića koja su proizvedena u zemlji	90x19mm	45 x 19mm
U - za alkoholna pića iz uvoza		
"For export only" - za alkoholna pića koja se otpremaju radi prodaje u SCP		
E - za alkoholna pića koja se izvoze a za koje ino dobavljač nije dostavio akcizne markice		

Podaci o licu ovlaštenom za pružanje akciznih markica

Ime i prezime broj lk: _____
--

Podaci o ovlaštenom licu podnosioca zahtjeva

Ime i prezime	MP	Potpis
--	-------------------------------------	---

Prilog:

- 1.Specifikacija akciznih markica za duvanske proizvode _____
(označiti sa „X“)
- 2.Specifikacija akciznih markica za alkoholna pića _____
(označiti

sa

„X“)

PRILOG 1: SPECIFIKACIJA AKCIZNIH MARKICA ZA DUVANSKE PROIZVODE

Broj obrasca 1 "Zahtjev za izdavanje kontrolnih i posebnih akciznih markica": Datum:
Akcizni obveznik: PIB:

QR kod

I. Popunjavanje proizvođač, odnosno uvoznik

II. Popunjavanje Uprava carina

R. br.	Naziv robne marke cigareta ili drugog duvanskog proizvoda	Šifra proizvoda/ Barkod	Broj Službenog lista u kojem je objavljena važeća MPC cigareta	Planirani promet (br. ugovora/ fakture/ profakture	Količina akciznih markica	Pakovanje		
Ukupno:								

III. Preuzeo akcizne markice

IV. Izdao akcizne markice

Ime i prezime: Br. lične karte	Datum izdavanja:	MP
	Carinski službenik:	
Potpis	Potpis	

PRILOG 2: SPECIFIKACIJA AKCIZNIH MARKICA ZA ALKOHOLNA PIĆA

Broj obrasca 1 “Zahtjev za izdavanje kontrolnih i posebnih akciznih markica”: Datum:
Akcizni obveznik: PIB:

QR kod

I. Popunjavanje proizvođač, odnosno uvoznik

R. br.	Vrsta alkoholnog pića i naziv robne marke	Šifra proizvoda /Barkod	Pakovanje alkoholnog pića u litrima	% vol. alkohola	Količina akciznih markica		Za proizvođače broj i datum dozvole za stavljanje u promet	Količina akciznih markica	Pakovanje							
									90x19 mm				45x19 mm			
					90x19 mm	45x19 mm										
1.																
2.																
				Ukupno:												
								Ukupno:								

III. Preuzeo akcizne markice

Ime i prezime: Br. lične karte	Datum izdavanja: Carinski službenik:	MP
Potpis	Potpis	

IV. Izdao akcizne markice

Član 12

Ova uredba stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom listu Crne Gore".

Broj: 04-607

Podgorica, 18. februara 2021.godine

Vlada Crne Gore

Predsjednik,
prof. dr **Zdravko Krivokapić**, s.r.

328.

Na osnovu člana 17 stav 2 Zakona o zaradama zaposlenih u javnom sektoru ("Službeni list CG", br. 16/16, 83/16, 21/17, 42/17, 12/18, 39/18 i 34/19) Vlada Crne Gore na sjednici od 18. februara 2021.godine, donijela je

**ODLUKU
O IZMJENI ODLUKE O DODATKU NA OSNOVNU ZARADU ZA OBAVLJANJE
POSLOVA NA ODREĐENIM RADNIM MJESTIMA**

Član 1

U Odluci o dodatku na osnovnu zaradu za obavljanje poslova na određenim radnim mjestima ("Službeni list CG", br. 60/7, 36/18 i 59/19) član 14 mijenja se i glasi:

“U Ministarstvu finansija i socijalnog staranja, dodatak na zaradu u visini do 30% osnovne zarade može se odrediti za obavljanje poslova na radnom mjestu:

- glavnog inspektora;
- inspektora I i II;
- načelnika Direkcije za drugostepeni poreski i carinski postupak;
- samostalnog savjetnika I u Direkciji za drugostepeni poreski i carinski postupak.”.

Član 2

Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u “Službenom listu Crne Gore”.

Broj: 04-606

Podgorica, 18. februara 2021. godine

Vlada Crne Gore
Predsjednik,
prof. dr **Zdravko Krivokapić, s.r.**

329.

Na osnovu člana 55 stav 1 tač. 3 i 9 Zakona o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti ("Službeni list CG", br. 12/18 i 64/20), na predlog Instituta za javno zdravlje Crne Gore, Ministarstvo zdravlja donijelo je

**NAREDBU
ZA PREDUZIMANJE PRIVREMENIH MJERA ZA SPRJEČAVANJE UNOŠENJA U
ZEMLJU, SUZBIJANJE I SPRJEČAVANJE PRENOŠENJA NOVOG
KORONAVIRUSA**

Član 1

Radi sprječavanja unošenja zaraznih bolesti u zemlju, suzbijanja i sprječavanja prenošenja u druge zemlje, kao i zaštitu stanovništva od novog koronavirusa tokom sprovođenja izbora za odbornike u Skupštini opštine Nikšić, u nedjelju 14. marta 2021. godine, u periodu od 7 do 20 časova, moraju se preduzeti dodatne mjere zaštite birača koji:

- 1) su na osnovu rješenja sanitarne inspekcije, smješteni u samoizolaciju:
 - prilikom ulaska u Crnu Goru,
 - zbog sumnje da su bili u kontaktu sa licima oboljelim od novog koronavirusa ili sa licima za koja postoji sumnja da su oboljela od ove bolesti,
 - jer imaju pozitivan rezultat testa na novi koronavirus i imaju blage simptome ili su bez simptoma bolesti;
- 2) se nalaze na bolničkom liječenju zbog infekcije novim koronavirusom; i
- 3) se nalaze u bolnici, radi dijagnostike, liječenja, medicinske rehabilitacije ili zdravstvene njege, koja nije prouzrokovana infekcijom novim koronavirusom.

Član 2

Birači iz člana 1 tačka 1 al. 1 i 2 ove naredbe, mogu da izlaze iz porodičnog smještaja ili drugog objekta, radi glasanja na biračkom mjestu, samo u vremenu potrebnom za glasanje, uz obavezno pridržavanje svih propisanih mjera (nošenje zaštitne maske, međusobna udaljenost od najmanje dva metra, dezinfekcija ruku i dr.), u skladu sa preporukama Državne izborne komisije sadržanim u Tehničkim preporukama za održavanje izbora u cilju epidemiološke zaštite birača (u daljem tekstu: Preporuke Državne izborne komisije).

Član 3

Birači iz člana 1 tačka 1 alineja 3 ove naredbe, mogu samo da glasaju putem pisma u porodičnom smještaju ili drugom objektu u kojem su smješteni i dužni su da se tokom glasanja obavezno pridržavaju svih propisanih mjera (nošenje zaštitne maske, međusobna udaljenost od najmanje dva metra i dr.), u skladu sa Preporukama Državne izborne komisije.

Povjerenici za glasanje van biračkog mjesta (u daljem tekstu: povjerenici), prilikom postupanja po zahtjevu za glasanje putem pisma birača iz stava 1 ovog člana, dužni su da se pridržavaju svih propisanih mjera (međusobna udaljenost od najmanje dva metra, dezinfekcija ruku, nošenje zaštitne maske i rukavica i jednokratne prekrivke za odijelo i dr.), u skladu sa Preporukama Državne izborne komisije.

Povjerenici, prilikom povratka na biračko mjesto dužni su da se pridržavaju svih propisanih mjera (međusobna udaljenost od najmanje dva metra, dezinfekcija ruku i koverta sa glasačkim listićem, nošenje zaštitne maske, odlaganje korišćene zaštitne opreme i dr.), u skladu sa Preporukama Državne izborne komisije.

Član 4

Birači iz člana 1 tačka 2 ove naredbe koji glasaju putem pisma u zdravstvenoj ustanovi u kojoj se nalaze na bolničkom liječenju, dužni su da se tokom glasanja obavezno pridržavaju

svih propisanih mjera (nošenje zaštitne maske, međusobna udaljenost od najmanje dva metra, dezinfekcija ruku i dr.), u skladu sa Preporukama Državne izborne komisije.

Povjerenici, prilikom postupanja po zahtjevu za glasanje putem pisma birača iz stava 1 ovog člana, dužni su da se pridržavaju svih propisanih mjera (nošenje zaštitnog odijela, visoko filtracione maske, vizira, rukavica, adekvatne obuće ili zaštite za obuću i dr.), u skladu sa Preporukama Državne izborne komisije.

Povjerenici, prilikom postupanja po zahtjevu za glasanje putem pisma birača iz stava 1 ovog člana u zdravstvenoj ustanovi, dužni su da postupaju u skladu sa propisom kojim se uređuje način i postupak sprovođenja mjera za sprječavanje i suzbijanje bolničkih infekcija, a po uputstvima prisutnog zdravstvenog radnika.

Član 5

Birači iz člana 1 tačka 3 ove naredbe koji glasaju putem pisma u zdravstvenoj ustanovi u kojoj se nalaze radi dijagnostike, liječenja, medicinske rehabilitacije ili zdravstvene njege, dužni su da se tokom glasanja obavezno pridržavaju svih propisanih mjera (nošenje zaštitne maske, međusobna udaljenost od najmanje dva metra, dezinfekcija ruku i dr.), u skladu sa Državne izborne komisije.

Povjerenici, prilikom postupanja po zahtjevu za glasanje putem pisma birača iz stava 1 ovog člana, dužni su da se pridržavaju svih propisanih mjera (nošenje zaštitnog ogrtača/mantila, visoko filtracione maske, rukavica i dr.), u skladu sa Preporukama Državne izborne komisije.

Član 6

Biračima koji su upisani u birački spisak za izbor odbornika u Skupštini opštine Nikšić, a imaju mjesto boravka u drugoj opštini, dozvoljava se izlazak iz te opštine i ulazak u Opštinu Nikšić, radi ostvarivanja biračkog prava, 14. marta 2021. godine u periodu od 6 do 21 čas, u skladu sa preporukama Državne izborne komisije.

Član 7

Nepostupanje po mjerama iz čl. 2 do 5 ove naredbe podliježe krivičnoj odgovornosti, u skladu sa čl. 287 i 302 Krivičnog zakonika Crne Gore.

Član 8

Zadužuju se nadležni državni organi da pojačaju kontrolu poštovanja mjere samoizolacije, u skladu sa ovom naredbom i rješenjima sanitarne inspekcije.

Član 9

Ova naredba stupa na snagu danom objavljivanja u "Službenom listu Crne Gore".

Broj: 8-501/20-129/2317

Podgorica, 12. marta 2021. godine

Ministarka,
dr Jelena Borovinić Bojović, s.r.

330.

Na osnovu člana 55 stav 1 tač. 2 do 4 i tačka 9 Zakona o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti ("Službeni list CG", br. 12/18 i 64/20), na predlog Instituta za javno zdravlje Crne Gore, Ministarstvo zdravlja donijelo je

NAREDBU

O IZMJENI I DOPUNAMA NAREDBE ZA PREDUZIMANJE PRIVREMENIH MJERA ZA SPRJEČAVANJE UNOŠENJA U ZEMLJU, SUZBIJANJE I SPRJEČAVANJE PRENOŠENJA NOVOG KORONAVIRUSA

Član 1

U Naredbi za preduzimanje privremenih mjera za sprječavanje unošenja u zemlju, suzbijanje i sprječavanje prenošenja novog koronavirusa ("Službeni list CG", br. 3/21, 7/21, 13/21, 15/21, 16/21, 19/21, 22/21, 24/21 i 27/21) u članu 1 stav 1 tačka 1 alineja 1 mijenja se i glasi:

„- lica koja obavljaju redovne radne zadatke i pružaju usluge od javnog interesa, a nezamjenljiv su uslov života i rada građana (vatrogasne službe, komunalne službe, veterinarska djelatnost i sl.), uz potvrdu koju izdaje poslodavac i rješenje, odnosno ugovor o radu,“.

Poslije alineje 1 dodaju se dvije nove alineje koje glase:

„- zaposlene u inspekcijskim organima, Upravi policije (u daljem tekstu: Policija), Vojski Crne Gore (u daljem tekstu: Vojska) i službama bezbjednosti,

- zaposlene u zdravstvu i medijima, uz potvrdu koju izdaje poslodavac, kao i lica koja gostuju u medijskim emisijama, uz poziv medija u kojima gostuju,“.

Dosadašnje al. 2 do 6 postaju al. 3 do 8.

U tački 1a poslije alineje 1 dodaju se tri nove alineje koje glase:

„- lica koja obavljaju redovne radne zadatke i pružaju usluge od javnog interesa, a nezamjenljiv su uslov života i rada građana (vatrogasne službe, komunalne službe, veterinarska djelatnost i sl.), uz potvrdu koju izdaje poslodavac i rješenje, odnosno ugovor o radu,

- zaposlene u inspekcijskim organima, Upravi policije (u daljem tekstu: Policija), Vojski Crne Gore (u daljem tekstu: Vojska) i službama bezbjednosti,

- zaposlene u zdravstvu i medijima, uz potvrdu koju izdaje poslodavac, kao i lica koja gostuju u medijskim emisijama, uz poziv medija u kojima gostuju,“.

Dosadašnje al. 2 do 8 postaju al. 5 do 11.

Član 2

U članu 1a tačka 1 alineja 5 podtačka b poslije riječi „poslodavca“ zarez se briše i dodaju riječi: „i rješenje, odnosno ugovor o radu,“.

Član 3

U članu 1b stav 1 alineja 1 poslije riječi „poslodavca“ tačka-zarez se briše i dodaju riječi: „i rješenje, odnosno ugovor o radu“.

Član 4

U članu 2 stav 1 mijenja se i glasi:

„Crnogorski državljani koji ulaze u Crnu Goru iz Republike Srbije, Republike Kosova, Bosne i Hercegovine, Republike Hrvatske i Republike Albanije, kao i državljani tih država i stranci koji imaju stalni ili privremeni boravak u tim državama, mogu da ulaze u Crnu Goru, bez posjedovanja testa na novi koronavirus (SARS-CoV-2) ili dokaza da su najmanje sedam dana prije ulaska u Crnu Goru vakcinisani sa drugom dozom vakcine protiv novog

koronavirusa, uz poštovanje zdravstvenih mjera, u skladu sa zdravstvenim upozorenjem Instituta.“

Član 5

Ova naredba stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Službenom listu Crne Gore".

Broj: 8-501/20-129/2320

Podgorica, 12. marta 2021. godine

Ministarka,
dr **Jelena Borovinić Bojović**, s.r.

331.

Na osnovu člana 160 stav 4 Zakona o zaštiti potrošača (Službeni list CG“, br. 2/14, 43/15, 70/17 i 67/19), Ministarstvo ekonomskog razvoja, donijelo je

PRAVILNIK

O IZMJENI I DOPUNI PRAVILNIKA O SADRŽAJU EVIDENCIJE O PODACIMA IZ NADZORA I EVIDENCIJE O ŽALBAMA POTROŠAČA I NJIHOVOM RJEŠAVANJU

Član 1

U Pravilniku o sadržaju evidencije o podacima iz nadzora i evidencije o žalbama potrošača i njihovom rješavanju („Službeni list CG“, broj 34/15) u članu 1 poslije stava 1 dodaje se novi stav koji glasi:

“Evidencija iz stava 1 ovog člana vodi se u elektronskoj formi.“

Član 2

Prilozi 1 i 2 mijenjaju se i glase:

**Evidencija o podacima iz nadzora nad sprovođenjem
Zakona o zaštiti potrošača i drugih zakona koji sadrže odredbe o zaštiti potrošača**

A. PREDMET NADZORA		BROJ KONTROLA	BROJ UTVRĐENIH NEPRAVILNO STI	PREDUZETE MJERE					
ZAKON O ZAŠTITI POTROŠAČA				DRUGI ZAKON	Broj ukaziva nja	Broj rješenja	Broj prekršajnih naloga		Broj zahtjeva za pokretanje prekr. postupka
							Subj. ¹	Odg. lice	
1.	Isticanje cijena za ponuđene proizvode (robe i usluge, uključujući i javne usluge)								
2.	Izdavanje i sadržina računa za prodati proizvod (uključujući i javne usluge)								
3.	Prodajne pogodnosti								
4.	Saobraznost proizvoda i garancija za neprehrambenu robu								
5.	Saobraznost i garancija za hranu								
6.	Saobraznost i garancija za usluge (uključujući i javne usluge)								
7.	Obavještenja o robi/usluzi								
8.	Javne usluge								

¹ Iskazuje se posebno broj prekršajnih naloga za pravno lice, preduzetnika, i fizičko lice.

9.	Ugovori zaključeni na daljinu i izvan poslovnih prostorija								
10.	Ugovori o finansijskim uslugama zaključeni na daljinu								
11.	Ugovori o turističkim uslugama (<i>timeshare</i>)								
12.	Nepoštene odredbe u potrošačkim ugovorima								
13.	Nepoštena poslovna praksa								
14.	Naknada štete prouzrokovane na proizvodu koji je dat na popravku (uključujući hemijsko čišćenje, pranje i sl.)								
UKUPNO:									
B. POSEBNI PREDMETI NADZORA IZ DRUGIH ZAKONA KOJI SADRŽE ODREDBE O ZAŠTITI POTROŠAČA (koji nisu navedeni u koloni A)		BROJ KONTROLA	BROJ UTVRĐENIH NEPRAVILNOSTI	PREDUZETE MJERE					
				Broj ukazivanja	Broj rješenja	Broj prekršajnih naloga		Broj zahtjeva za pokretanje prekr. postupka	
						Subj. ²	Odg. lice		
I.	ZAKON O POTROŠAČKIM KREDITIMA								
..... ^{*3}									
UKUPNO:									
II.	ZAKON O TURIZMU I UGOSTITELJSTVU								

² Iskazuje se posebno broj prekršajnih naloga za pravno lice, preduzetnika, i fizičko lice.

³ **Uputstvo:** unosi se predmet nadzora za prava potrošača koja se štite tim posebnim zakonom.

.....*								
UKUPNO:								
III.	ZAKON O UNUTRAŠNJOJ TRGOVINI							
.....*								
UKUPNO:								
IV.	ZAKON O ELEKTRONSKOJ TRGOVINI							
.....*								
UKUPNO:								
V.	ZAKON O OBLIGACIONIM ODNOSIMA I OSNOVAMA SVOJINSKO-PRAVNIH ODNOSA U VAZDUŠNOM SAOBRAĆAJU							
.....*								
UKUPNO:								
VI.	ZAKON O PRAVIMA PUTNIKA U POMORSKOJ I UNUTRAŠNJOJ PLOVIDBI							
.....*								
UKUPNO:								
VII.	ZAKON O UGOVORIMA O PREVOZU U DRUMSKOM SAOBRAĆAJU							
.....*								
UKUPNO:								
VIII.	ZAKON O UGOVORNIM ODNOSIMA U ŽELJEZNIČKOM SAOBRAĆAJU							
.....*								

UKUPNO:								
IX.	ZAKON O POŠTANSKIM USLUGAMA							
.....*								
UKUPNO:								
X.	ZAKON O LJEKOVIMA							
.....*								
UKUPNO:								
XI.	ZAKON O ENERGETICI							
.....*								
UKUPNO:								
XII.	ZAKON O PRAVIMA PACIJENATA							
.....*								
UKUPNO:								
XIII.	ZAKON O OGRANIČAVANJU UPOTREBE DUVANSKIH PROIZVODA							
.....*								
UKUPNO:								
XIV.	ZAKON O SKIJALIŠTIMA							
.....*								
UKUPNO:								
XV.	ZAKON O RAFTINGU							

.....*								
UKUPNO:								
XVI.	ZAKON O FINANSIJSKOM LIZINGU, FAKTORINGU, OTKUPU POTRAŽIVANJA, MIKROKREDITIRANJU I KREDITNO- GARANTNIM POSLOVIMA							
.....*								
UKUPNO:								
XVII.	ZAKON O PLATNOM PROMETU i ZAKON O ZAŠTITI POTROŠAČA - KORISNIKA FINANSIJSKIH USLUGA							
.....*								
UKUPNO:								
XVIII.	ZAKON O OSIGURANJU ZAKON O OBAVEZNOM OSIGURANJU U SAOBRAĆAJU ZAKON O JAHTAMA ZAKON O SIGURNOSTI POMORSKE PLOVIDBE							
.....*								
UKUPNO:								
XIX.	ZAKONI O NEDOZVOLJENOM OGLAŠAVANJU							
.....* ⁴								
UKUPNO:								

⁴ **Uputstvo:** Pored predmeta nadzora za koje se vodi evidencija i dostavljaju podaci iz nadzora unosi se zakon koji sadrži odredbe o zabranjenom oglašavanju.

XX.	ZAKON O ⁵							
.....*								
UKUPNO:								
TOTAL:								

⁵ **Uputstvo:** Nadležni organ unosi naziv zakona koji prethodno nije naveden u Koloni B.

Evidencija o primljenim žalbama potrošača i njihovom rješavanju⁶

A. PREDMET NADZORA		BROJ PRIMLJENIH ŽALBI	BROJ KONTROLA PO ŽALBAMA	RJEŠAVANJE PO ŽALBAMA				
ZAKON O ZAŠTITI POTROŠAČA	DRUGI ZAKON			OSNOVANA - PRIHVATČENA	OSNOVANA - DJELIMIČNO PRIHVATČENA	NEOSNOVANA - ODBIJENA I POTROŠAČ UPUĆEN NA VANSUDSKU/ SUDSKU ZAŠTITU	NENADLEŽNA - PROSLIJEDENA DRUGOM NADLEŽNOM ORGANU	POTROŠAČ ODUSTAO
1.	Isticanje cijena za ponuđene proizvode (robe i usluge, uključujući i javne usluge)							
2.	Izdavanje i sadržina računa za prodati proizvod (uključujući i javne usluge)							
3.	Prodajne pogodnosti							
4.	Saobraznost proizvoda i garancija za neprehrambenu robu							
5.	Saobraznost i garancija za hranu							
6.	Saobraznost i garancija za usluge (uključujući i javne usluge)							
7.	Obavještenja o robi							
8.	Javne usluge							
9.	Ugovori zaključeni na daljinu i izvan poslovnih prostorija							
10.	Ugovori o finansijskim uslugama zaključeni na							

⁶ Podaci su uključeni u evidenciju iz Priloga 1.

	daljinu								
11	Ugovori o turističkim uslugama (<i>timeshare</i>)								
12	Nepoštene odredbe u potrošačkim ugovorima								
13	Nepoštena poslovna praksa								
14	Naknada štete prouzrokovane na proizvodu koji je dat na popravku (uključujući hemijsko čišćenje, pranje i sl)								
UKUPNO:									

B. POSEBNI PREDMETI NADZORA IZ DRUGIH ZAKONA KOJI SADRŽE ODREDBE O ZAŠTITI POTROŠAČA (koji nisu navedeni u koloni A)		BROJ PRIMLJENIH ŽALBI	BROJ KONTROLA PO ŽALBAMA	RJEŠAVANJE PO ŽALBAMA				
				OSNOVANA - PRIHVATČENA	OSNOVANA - DJELIMIČNO PRIHVATČENA	NEOSNOVANA - ODBIJENA I POTROŠAČ UPUĆEN NA VANSUDSKU/ SUDSKU ZAŠTITU	NENADLEŽNA - PROSLIJEDJENA DRUGOM NADLEŽNOM ORGANU	POTROŠAČ ODUSTAO
	ZAKON O POTROŠAČKIM KREDITIMA							
..... ^{*7}								
UKUPNO:								
	ZAKON O TURIZMU I UGOSTITELJSTVU							
.....*								
UKUPNO:								
	ZAKON O UNUTRAŠNJOJ TRGOVINI							
.....*								
UKUPNO:								

⁷ **Uputstvo:** unosi se predmet nadzora za prava potrošača koja se štite tim posebnim zakonom.

IV.	ZAKON O ELEKTRONSKOJ TRGOVINI							
.....*								
UKUPNO:								
V.	ZAKON O OBLIGACIONIM ODNOSIMA I OSNOVAMA SVOJINSKO-PRAVNIH ODNOSA U VAZDUŠNOM SAOBRAĆAJU ZAKON O							
.....*								
UKUPNO:								
VI.	ZAKON O PRAVIMA PUTNIKA U POMORSKOJ I UNUTRAŠNJOJ PLOVIDBI							
.....*								
UKUPNO:								
VII.	ZAKON O UGOVORIMA O PREVOZU U DRUMSKOM SAOBRAĆAJU							
.....*								
UKUPNO:								
VIII.	ZAKON O UGOVORNIM ODNOSIMA U ŽELJEZNIČKOM SAOBRAĆAJU							
.....*								
UKUPNO:								
IX.	ZAKON O POŠTANSKIM USLUGAMA							
.....*								
UKUPNO:								
X.	ZAKON O LJEKOVIMA							
.....*								

UKUPNO:							
X	ZAKON O ENERGETICI						
.....*							
UKUPNO:							
XI	ZAKON O PRAVIMA PACIJENATA						
.....*							
UKUPNO:							
XII	ZAKON O OGRANIČAVANJU UPOTREBE DUVANSKIH PROIZVODA						
.....*							
UKUPNO:							
XIV	ZAKON O SKIJALIŠTU						
.....*							
UKUPNO:							
XV	ZAKON O RAFTINGU						
.....*							
UKUPNO:							
XV	ZAKON O FINANSIJSKOM LIZINGU, FAKTORINGU, OTKUPU POTRAŽIVANJA, MIKROKREDITIRANJU I KREDITNO- GARANTNIM POSLOVIMA						
.....*							
UKUPNO:							
XVI	ZAKON O PLATNOM PROMETU i ZAKON O ZAŠTITI POTROŠAČA - KORISNIKA FINANSIJSKIH USLUGA						

.....*							
UKUPNO:							
XVII	ZAKON O OSIGURANJU ZAKON O OBAVEZNOM OSIGURANJU U SAOBRAĆAJU ZAKON O JAHTAMA ZAKON O SIGURNOSTI POMORSKE PLOVIDBE						
.....*							
UKUPNO:							
XIX	ZAKONI O NEDOZVOLJENOM OGLAŠAVANJU						
.....* ⁸							
UKUPNO:							
XX	ZAKON O _____ ⁹ _____						
.....*							
UKUPNO:							
TOTAL:							

“.

⁸ **Uputstvo:** Pored predmeta nadzora za koje se vodi evidencija i dostavljaju podaci po žalbi unosi se zakon koji sadrži odredbe o zabranjenom oglašavanju.

⁹ **Uputstvo:** Nadležni organ unosi naziv zakona koji prethodno nije naveden u Koloni B.

Član 3

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom listu Crne Gore".

Broj: 002-328/20-5688/1
Podgorica, 2. februara 2021. godine

Ministar,
mr **Jakov Milatović**, s.r.

332.

Na osnovu člana 6 stav 1 tačka 9 Zakona o vazdušnom saobraćaju („Službeni list CG”, br. 30/12, 30/17 i 82/20), uz prethodnu saglasnost Ministarstva kapitalnih investicija, Agencija za civilno vazduhoplovstvo donijela je

**PRAVILNIK
O DOPUNAMA PRAVILNIKA O USLOVIMA I NAČINU DODJELE I UPOTREBE
KODOVA MOD S INTEROGATORA ZA JEDINSTVENO EVROPSKO NEBO**

Član 1

U Pravilniku o uslovima i načinu dodjele i upotrebe kodova Mod S interogatora za Jedinstveno evropsko nebo („Službeni list CG“, broj 27/14) u članu 2, na kraju stava 1 briše se tačka i dodaju se riječi „i Sprovedbena Regulativa Komisije (EU) br. 2016/2345 od 14. decembra 2016. godine o izmjenama Regulative (EZ) br. 262/2009 i Sprovedbene Regulative (EU) br. 1079/2012 u odnosu na pozivanja na ICAO odredbe, koja je data u Prilogu 2 ovog pravilnika.“

Član 2

Poslije Priloga 1, dodaje se Prilog 2, koji je Prilog ovog pravilnika.

Član 3

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom listu Crne Gore“.

Broj: 01/2-040/21-247/3
Podgorica, 05.03.2021. godine

Direktor,
Dragan Đurović, s.r.

SPROVEDBENA REGULATIVA KOMISIJE (EU) br. 2016/2345
od 14. decembra 2016. godine
o izmjenama Regulative (EZ) br. 262/2009 i Sprovedbene Regulative (EU) br. 1079/2012 u odnosu na pozivanja
na ICAO odredbe

Član 1

Tekst Aneksa I Regulative (EZ) br. 262/2009 zamjenjuje se sljedećim:

„Odredbe Međunarodne organizacije civilnog vazduhoplovstva iz člana 3 stav 1 i Priloga III tačka 2“

1. Poglavlje 3 „Nadzorni sistemi“, Odjeljak 3.1.2.5.2.1.2 „IC: upitni kod“ ICAO-vog Aneksa 10 „Vazduhoplovne telekomunikacije“, sveska IV „Nadzorni radarski sistemi i sistemi za izbjegavanje sudara“ (peto izdanje, jul 2014. godine, sa uključenom Izmenom br. 89).
2. Poglavlje 5 „SSR Mod S vazduh-zemlja *Data Link*“, odjeljak 5.2.9 „Format *Data Link* izvještaja o mogućnostima“ ICAO-vog Aneksa 10 „Vazduhoplovne telekomunikacije“, – Sveska III „Komunikacioni sistemi“ (prvo izdanje, jul 2007. godine, sa uključenom Izmenom br. 90)“.

Član 2

Tekst Aneksa II Sprovedbene Regulative (EU) br. 1079/2012 zamjenjuje se sljedećim:

ICAO Odredbe iz čl. 4 i 8

1. Poglavlje 2 „Vazduhoplovna mobilna služba“, Odjeljak 2.1 „Karakteristike VHF sistema za komunikaciju zemlja-vazduh“ i Odjeljak 2.2 „Karakteristike sistema zemaljskih uređaja“ Aneksa 10 Čikaške konvencije, sveska III, Dio 2 (drugo izdanje, jul 2007. godine, sa uključenom Izmenom br. 90).
2. Poglavlje 2 „Vazduhoplovna mobilna služba“, Odjeljak 2.1 „Karakteristike VHF sistema za komunikaciju zemlja-vazduh“, Odjeljak 2.3.1 „Funkcija predaje“ i Odjeljak 2.3.2 „Funkcija prijema“, osim pododjeljka 2.3.2.8 „VDL – Otpornost na smetnje“ Aneksa 10. Čikaške konvencije, Sveska III, Dio 2 (drugo izdanje – jul 2007. godine, sa uključenom Izmenom br. 90).
3. Odjeljak 12.3.1.5 „Razmak između kanala od 8,33 kHz“ iz dokumenta 4444 ICAO PANS-ATM (15. izdanje – 2007. godine, sa uključenom Izmenom br. 6)“.

Član 3

Ova Regulativa stupa na snagu danom objavljivanja u *Službenom listu Evropske unije*.
Ova Regulativa obavezujuća je u cjelini i neposredno se primjenjuje u svim državama članicama.
Sačinjeno u Briselu, 14. decembra 2016.

Za Komisiju
Predsjednik
Žan-Klod JUNKER

333.

Na osnovu člana 6 stav 1 tačka 9 Zakona o vazдушnom saobraćaju („Službeni list CG”, br. 30/12, 30/17 i 82/20), uz prethodnu saglasnost Ministarstva kapitalnih investicija, Agencija za civilno vazduhoplovstvo donijela je

**PRAVILNIK
O DOPUNAMA PRAVILNIKA O KOORDINISANOM UVOĐENJU GOVORNE KOMUNIKACIJE SA
RAZMAKOM GOVORNIH KANALA OD 8,33 KHZ ZA JEDINSTVENO EVROPSKO NEBO**

Član 1

U Pravilniku o koordinisanom uvođenju govorne komunikacije sa razmakom govornih kanala od 8,33 kHz za Jedinostveno evropsko nebo („Službeni list CG”, br. 27/14 i 35/19) u članu 2, na kraju stava 1 tačka se zamjenjuje zapetom i dodaju se riječi „Sprovedbena Regulativa Komisije (EU) br. 2016/2345 od 14. decembra 2016. godine o izmjenama Regulative (EZ) br. 262/2009 i Sprovedbene Regulative (EU) br. 1079/2012 u odnosu na pozivanja na ICAO odredbe, koja je data u Prilogu 2 ovog pravilnika i Sprovedbena regulativa Komisije (EU) br. 2017/2160 od 20. novembra 2017. godine o izmjenama Sprovedbene Regulative (EU) br. 1079/2012 u odnosu na pozivanja na ICAO odredbe, koja je data u Prilogu 3 ovog pravilnika.“

Član 2

Poslije Priloga 1 dodaju se Prilog 2 i Prilog 3, koji su prilozi ovog pravilnika.

Član 3

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom listu Crne Gore“.

Broj: 01/2-040/21-248/3

Podgorica, 05.03.2021. godine

Direktor,
Dragan Đurović, s.r.

Prilog 2

**SPROVEDBENA REGULATIVA KOMISIJE (EU) br. 2016/2345
od 14. decembra 2016. godine
o izmjenama Regulative (EZ) br. 262/2009 i Sprovedbene Regulative (EU) br. 1079/2012 u odnosu na pozivanja
na ICAO odredbe**

Član 1

Tekst Aneksa I Regulative (EZ) br. 262/2009 zamjenjuje se sljedećim:

„Odredbe Međunarodne organizacije civilnog vazduhoplovstva iz člana 3 stav 1 i Priloga III tačka 2“

1. Poglavlje 3 „Nadzorni sistemi“, Odjeljak 3.1.2.5.2.1.2 „IC: upitni kod“ ICAO-vog Aneksa 10 „Vazduhoplovne telekomunikacije“, sveska IV „Nadzorni radarski sistemi i sistemi za izbjegavanje sudara“ (peto izdanje, jul 2014. godine, sa uključenom Izmjenom br. 89).
2. Poglavlje 5 „SSR Mod S vazduh-zemlja *Data Link*“, odjeljak 5.2.9 „Format *Data Link* izvještaja o mogućnostima“ ICAO-vog Aneksa 10 „Vazduhoplovne telekomunikacije“, – Sveska III „Komunikacioni sistemi“ (prvo izdanje, jul 2007. godine, sa uključenom Izmjenom br. 90)“.

Član 2

Tekst Aneksa II Sprovedbene Regulative (EU) br. 1079/2012 zamjenjuje se sljedećim:

ICAO odredbe iz čl. 4 i 8

1. Poglavlje 2 „Vazduhoplovna mobilna služba“, Odjeljak 2.1 „Karakteristike VHF sistema za komunikaciju zemlja-vazduh“ i Odjeljak 2.2 „Karakteristike sistema zemaljskih uređaja“ Aneksa 10 Čikaške konvencije, sveska III, Dio 2 (drugo izdanje, jul 2007. godine, sa uključenom Izmjenom br. 90).
2. Poglavlje 2 „Vazduhoplovna mobilna služba“, Odjeljak 2.1 „Karakteristike VHF sistema za komunikaciju zemlja-vazduh“, Odjeljak 2.3.1 „Funkcija predaje“ i Odjeljak 2.3.2 „Funkcija prijema“, osim pododjeljka 2.3.2.8 „VDL – Otpornost na smetnje“ Aneksa 10. Čikaške konvencije, Sveska III, Dio 2 (drugo izdanje – jul 2007. godine, sa

uključenom Izmenom br. 90).

3. Odjeljak 12.3.1.5 „Razmak između kanala od 8,33 kHz“ iz dokumenta 4444 ICAO PANS-ATM (15. izdanje – 2007. godine, sa uključenom Izmenom br. 6)“.

Član 3

Ova Regulativa stupa na snagu danom objavljivanja u *Službenom listu Evropske unije*.

Ova Regulativa obavezujuća je u cjelini i neposredno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sačinjeno u Briselu, 14. decembra 2016.

Za Komisiju
Predsjednik
Žan-Klod JUNKER

Prilog 3

SPROVEDBENA REGULATIVA KOMISIJE (EU) br. 2017/2160 od 20. novembra 2017. godine o izmjenama Sprovedbene Regulative (EU) br. 1079/2012 u odnosu na pozivanja na ICAO odredbe

Član 1

U Aneksu II Sprovedbene Regulative (EU) br. 1079/2012 tačka 3 zamjenjuje se sljedećim:

3. Odjeljak 12.3.1.5 „Razmak između kanala od 8,33 kHz“ iz dokumenta 4444 ICAO PANS-ATM Doc 444 (16. izdanje – 2016. godine, sa uključenom Izmenom br. 7A)“.

Član 2

Ova Regulativa stupa na snagu dvadesetog dana od dana objavljivanja u *Službenom listu Evropske unije*.

Ova Regulativa obavezujuća je u cjelini i neposredno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sačinjeno u Briselu, 20. novembra 2017.

Za Komisiju
Predsjednik
Žan-Klod JUNKER

334.

Na osnovu člana 6 stav 1 tačka 9 Zakona o vazdušnom saobraćaju („Službeni list CG”, br. 30/12, 30/17 i 82/20), uz prethodnu saglasnost Ministarstva kapitalnih investicija, Agencija za civilno vazduhoplovstvo donijela je

**PRAVILNIK
O DOPUNAMA PRAVILNIKA O NAČINU IDENTIFIKACIJE VAZDUHOPLOVA,
KARAKTERISTIKAMA I INTEROPERABILNOSTI SISTEMA ZA NADZOR ZA
JEDINSTVENO EVROPSKO NEBO**

Član 1

U Pravilniku o načinu identifikacije vazduhoplova, karakteristikama i interoperabilnosti sistema za nadzor za Jedinstveno evropsko nebo („Službeni list CG”, br. 27/14, 24/16 i 5/20) u članu 2 stav 1 poslije alineje 4 dodaje se nova alineja koja glasi:

„- Sprovedbena Regulativa Komisije (EU) br. 2020/587 od 29. aprila 2020. godine o izmjenama Sprovedbene Regulative (EU) br. 1206/2011 o utvrđivanju zahtjeva u vezi sa identifikacijom vazduhoplova u okviru nadzora za Jedinstveno evropsko nebo i o izmjenama Sprovedbene Regulative (EU) br. 1207/2011 o utvrđivanju zahtjeva koji se odnose na karakteristike i interoperabilnost nadzora za Jedinstveno evropsko nebo, koja je data u Prilogu 5 ovog pravilnika.“

Član 2

Poslije Priloga 4, dodaje se Prilog 5, koji je Prilog ovog pravilnika.

Član 3

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom listu Crne Gore“.

Broj: 01/2-040/21-249/3
Podgorica, 05.03.2021. godine

Direktor,
Dragan Đurović, s.r.

SPROVEDBENA REGULATIVA KOMISIJE (EU) br. 2020/587
od 29. aprila 2020. godine
o izmjenama Sprovedbene Regulative (EU) br. 1206/2011 o utvrđivanju zahtjeva u vezi sa identifikacijom
vazduhoplova u okviru nadzora za Jedinствeno evropsko nebo i o izmjenama Sprovedbene Regulative (EU)
br. 1207/2011 o utvrđivanju zahtjeva koji se odnose na karakteristike i interoperabilnost nadzora za Jedinствeno
evropsko nebo

Član 1

Aneks II Sprovedbene Regulative (EU) br. 1206/2011 mijenja se u skladu sa Aneksom I ove Regulative.

Član 2

Sprovedbena Regulativa (EU) br. 1207/2011 mijenja se kako slijedi:

1. U članu 2 stav 2 zamjenjuje se sljedećim:

„2. Ova Regulativa se primjenjuje na sve letove u opštem vazdušnom saobraćaju koji se obavljaju u skladu s pravilima instrumentalnog letenja unutar vazdušnog prostora Jedinствenog evropskog neba, izuzev člana 7 st. 3 i 4 koji se primjenjuju na sve letove u opštem vazdušnom saobraćaju“;

2. U članu 4 stav 4 briše se;

3. U članu 5 st. 5 i 6 zamjenjuju se sljedećim:

„5. Operatori moraju najkasnije do 7. decembra 2020. godine da obezbijede:

(a) da su vazduhoplovi koji obavljaju letove iz člana 2 stav 2, opremljeni transponderom sekundarnog nadzornog radara koji ispunjavaju uslove da:

- i. imaju mogućnosti navedene u dijelu A Aneksa II;
- ii. imaju dovoljan kontinuitet da ne predstavljaju operativni rizik;

(b) da su vazduhoplovi koji obavljaju letove iz člana 2 stav 2 i kojima je najveća sertifikovana masa pri polijetanju veća od 5.700 kg ili kojima je maksimalna stvarna brzina krstarenja veća od 250 čvorova, a sa uvjerenjem o plovidbenosti prvi put izdatim 7. juna 1995. ili kasnije, opremljeni sekundarnim nadzornim radarskim transponderom koji ispunjavaju uslove da:

- i. imaju mogućnosti navedene u dijelovima A i B Aneksa II ;
- ii. imaju dovoljan kontinuitet da ne predstavljaju operativni rizik;

(c) da su vazduhoplovi sa fiksnim krilima koji obavljaju letove iz člana 2 stav 2 i kojima je najveća sertifikovana masa pri polijetanju veća od 5.700 kg ili kojima je maksimalna stvarna brzina krstarenja veća od 250 čvorova, sa uvjerenjem o plovidbenosti prvi put izdatim 7. juna 1995. ili kasnije, opremljeni sekundarnim nadzornim radarskim transponderom koji ispunjavaju uslove da:

- i. imaju mogućnosti navedene u dijelovima A , B i C Aneksa II ;
- ii. imaju dovoljan kontinuitet da ne predstavljaju operativni rizik;

Tač. (b) i (c) prvog podstava ne primjenjuju se na vazduhoplove koji obavljaju letove u vazdušnom prostoru Jedinствenog evropskog neba i koji pripadaju jednoj od sljedećih kategorija:

- i. obavljaju letove radi održavanja;
- ii. obavljaju letove radi izvoza;
- iii. prestaju da lete najkasnije do 31. oktobra 2025.

Operatori vazduhoplova kojima je uvjerenje o plovidbenosti prvi put izdato prije 7. decembra 2020. moraju do 7. juna 2023. godine ispuniti zahtjeve utvrđene u tač. (b) i (c) prvog podstava, pod sljedećim uslovima:

- i. imaju uspostavljen program modernizacije prije 7. decembra 2020. godine, koji dokazuje usaglašenost sa tač. (b) i (c) prvog podstava;
- ii. da za te vazduhoplove nisu dobili finansijska sredstva Unije da bi ti vazduhoplovi bili usaglašeni sa uslovima iz tač. (b) i (c) prvog podstava.

Za vazduhoplove čiji transponderi privremeno nemaju mogućnost usaglašavanja sa uslovima iz tač. (b) i (c) prvog podstava, operatori imaju pravo na obavljanje letova tim vazduhoplovom u vazдушnom prostoru Jedinštenog evropskog neba najviše 3 uzastopna dana.

6. Operatori moraju da obezbijede da vazduhoplovi koji su opremljeni u skladu sa stavom 5 i kojima je najveća sertifikovana masa pri polijetanju veća od 5.700 kg ili kojima je maksimalna stvarna brzina krstarenja veća od 250 čvorova, obavljaju letove sa višestrukim prijemom, kako je propisano stavom 3.1.2.10.4. Aneksa 10 Čikaške konvencije, sveska IV, treće izdanje, uključujući sve izmjene do broja 77.“

4. U članu 5 stav 7 briše se;
5. U članu 6 stav 2 briše se;
6. U članu 7 stav 2 briše se;
7. U članu 7 stav 3 zamjenjuje se sljedećim:
„3. Države članice moraju obezbijediti da dodjeljivanje 24-bitnih ICAO adresa vazduhoplovima opremljenim transponderom Mod S bude usaglašeno sa zahtjevima iz Poglavlja 9 i njegovog dodatka, Aneksa 10 Čikaške konvencije, sveska III, drugo izdanje, uključujući sve izmjene i dopune do br. 90.“;
8. U članu 8 st. 1 i 2 zamjenjuju se sljedećim:
„1. Države članice moraju obezbijediti da najkasnije do 7. decembra 2020. godine državni vazduhoplovi ispunjavaju zahtjeve iz člana 5 stav 5 tačka a.“

„2. Države članice moraju obezbijediti da, najkasnije do 7. decembra 2020. godine državni vazduhoplovi namijenjeni za prevoz, ispunjavaju zahtjeve iz člana 5 stav 5 tačka c.“
9. U članu 8 dodaje se stav 8 koji glasi:
„8. Za državne vazduhoplove čiji transponderi privremeno nemaju mogućnost da budu usaglašeni sa uslovima iz st. 1 i 2, države članice imaju pravo da dozvole obavljanje letova tim vazduhoplovom u vazдушnom prostoru Jedinštenog evropskog neba najviše 3 uzastopna dana“.
10. Član 14 briše se;
11. Dodaje se član 14a koji glasi:

„Član 14a

Planovi leta

Operatori neopremljenih državnih vazduhoplova koji su u skladu sa članom 8 stav 3 i operatori vazduhoplova koji nisu opremljeni prema članu 5 stav 5, a koji obavljaju letove u vazдушnom prostoru Jedinštenog evropskog neba moraju uvrstiti pokazatelje SUR/EUADSBX ili SUR/EUEHSX ili SUR/EUELSX ili njihovu kombinaciju u tački 18 plana leta.”;

12. Aneks II zamjenjuje se u skladu sa Aneksom II ove Regulative.
13. Aneks IV zamjenjuje se u skladu sa Aneksom III ove Regulative.

Član 3

Ova Reglativa stupa na snagu dvadesetog dana od dana objavljivanja u *Službenom listu Evropske unije*.

Ova Reglativa obavezujuća je u cjelini i neposredno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sačinjeno u Briselu, 29. aprila 2020. godine.

*Za Komisiju
Predsjednica
Ursula VON DER LEJEN*

ANEKS I

Tačka 3 Aneksa II Regulative Komisije (EU) br. 1206/2011 mijenja se kako slijedi:

(1) Podtačka (c) zamjenjuje se sljedećim:

„(c) vazduhoplov koji ispunjava uslove za dodjelu koda posebne namjene u skladu s članom 4 stav 6 tačka c napusti ili je na drugi način preusmjeren izvan dijela vazdušnog prostora iz tačke (1);“

(2) dodaje se tačka (d) koja glasi:

„(d) državni vazduhoplovi angažovani na nacionalno osjetljivim operacijama ili obuci koji zahtijevaju bezbjednost i povjerljivost.“

ANEKS II

Aneks II Sprovedbene Regulative Komisije (EU) br. 1207/2011 mijenja se kako slijedi:

- (1) Dio A mijenja se kako slijedi:
 - (a) Tačka 1 zamjenjuje se sljedećim:

„1. Minimalna mogućnost za sekundarni nadzorni radarski transponder je Mod S Nivo 2 koji ispunjava uslove performansi i funkcionalnosti iz Aneksa 10 Čikaške konvencije, sveska IV, treće izdanje, uključujući sve izmjene do br. 77.”;
 - (b) Tačka 5 zamjenjuje se sljedećim:

„5. Podaci iz tačke 4 šalju se transponderom isključivo putem Mod S protokola samo ako postupak sertifikacije vazduhoplova i opreme obuhvata prenos ovih podataka.”;
 - (c) Tačka 6 briše se;
 - (2) Dio B mijenja se kako slijedi:
 - a) Tačka 1 zamjenjuje se sljedećim:

„1. Minimalna mogućnost za sekundarni nadzorni radarski transponder je Mod S Nivo 2 koji ispunjava uslove performansi i funkcionalnosti iz Aneksa 10 Čikaške konvencije, sveska IV, treće izdanje, uključujući sve izmjene do br. 77.”;
 - b) Tačka 15 zamjenjuje se sljedećim:

„15. Osim formata rezervisanih za vojne svrhe, podaci iz tačke 14 šalju se transponderom preko *extended squitter ADS-B* protokola, samo ako postupak sertifikacije vazduhoplova i opreme obuhvata prenos ovih podataka.”;
 - c) Tačka 16 briše se;
 - (3) Dio C mijenja se kako slijedi:
 - (a) U tački 2 uvodna rečenica zamjenjuje se sljedećim:

„2. Sljedeći podaci, ako su dostupni u digitalnoj magistrali, stavljaju se na raspolaganje transponderu, a transponder ih na zahtjev zemaljskog nadzornog lanca šalje putem protokola Mod S u skladu s formatima navedenim u dokumentu ICAO-a br. 9871 (2. izdanje):”;
 - (b) Tačka 4 zamjenjuje se sljedećim:

„4. Podaci iz tačke 3 šalju se transponderom isključivo putem Mod S protokola samo ako postupak sertifikacije vazduhoplova i opreme obuhvata prenos ovih podataka.”.
-

ANEKS III

Aneks IV Sprovedbene Regulative (EU) br. 1207/2011 zamjenjuje se sljedećim:

ANEKS IV

Zahtjevi koji se odnose na sklapanje formalnih sporazuma iz člana 5 stav 2

Formalni sporazumi između pružalaca usluga u vazdušnoj plovidbi za razmjenu nadzornih podataka uključuju, kao minimum, sljedeći sadržaj:

- (a) stranke u sporazumu;
 - (b) period važenja sporazuma;
 - (c) opseg nadzornih podataka;
 - (d) izvore nadzornih podataka;
 - (e) format razmjene nadzornih podataka;
 - (f) tačku isporuke usluge nadzornih podataka;
 - (g) dogovorene nivoe usluga u smislu:
 - pokazatelja efikasnosti podataka nadzora kao što je utvrđeno u članu 4 stav 3,
 - postupaka u slučaju neispravnosti;
 - (h) postupke upravljanja promjenama;
 - (i) dogovore o izvještavanju u odnosu na efikasnost i raspoloživost, uključujući nepredviđene prekide rada;
 - (j) dogovore o upravljanju i koordinaciji;
 - (k) dogovore o zaštiti i obavještavanju u vezi sa zemaljskim nadzornim lancem.”.
-

Član 6

Komora ima logo znak, pečat i štambilj.

Logo znak Komore sastoji se od četiri puzle crvene boje, u tri puzle se žutom bojom nalazi grafički prikaz djelatnosti fizioterapeuta, dok se u četvrtoj puzli žutom bojom nalazi grafički prikaz zadovoljnog čovjeka. Puzle se nalaze u granicama Crne Gore. Uz granice Crne Gore sa desne strane prvog reda nalazi se tekst: »Komora«, sa desne strane drugog reda nalazi se tekst: »fizioterapeuta«, a sa desne strane trećeg reda nalazi se tekst: »Crne Gore«.

Pečat Komore je okruglog oblika, prečnika 3 cm, sa tekstom po obodu: »Crna Gora, Komora fizioterapeuta Crne Gore - Podgorica«, a u sredini se nalazi Grb Crne Gore.

Komora ima i pečat za suvi otisak, sa sadržinom iz stava 3 ovog člana.

Komora može imati više primjeraka pečata iste veličine i sadržine, a svaki primjerak obilježava se arapskim brojem.

Štambilj Komore je pravougaonog oblika, sa tekstom: »Crna Gora, Komora fizioterapeuta Crne Gore - Podgorica« i rubrike u koje se unose broj i datum zavođenja akta.

Način upotrebe, čuvanja i uništavanja pečata i štambilja i njihov broj uređuju se posebnim aktom Skupštine.

Član 7

Komoru predstavlja i zastupa predsjednik Komore.

U slučaju odsutnosti predsjednika Komore, Komoru predstavlja i zastupa zamjenik predsjednika Komore.

Predsjednik Komore može dati pisano ovlašćenje drugom licu, za vršenje pojedinih poslova iz nadležnosti Komore, u skladu sa zakonom.

Član 8

Rad Komore i njenih organa je javan.

II NADLEŽNOSTI KOMORE

Član 9

Komora obavlja sledeće poslove:

- 1) donosi plan i program rada Komore;
- 2) donosi kodeks fizioterapeutske zdravstvene etike i obezbeđuje njegovu primjenu;
- 3) izdaje, obnavlja i oduzima licence za rad i privremene licence za rad;
- 4) vodi registar licenci za rad i privremenih licenci za rad;
- 5) dodjeljuje broj faksimila fizioterapeutima;
- 6) izdaje uvjerenja o činjenicama o kojima vodi evidenciju;
- 7) prati i analizira rad i uslove rada svojih članova u obavljanju fizioterapeutske zdravstvene djelatnosti;
- 8) donosi pravila o vrednovanju, u smislu člana 108 zakona i vrednuje stručne i naučne referate;
- 9) donosi kriterijume za procjenu kvaliteta programa kontinuirane edukacije zdravstvenih radnika i organizatora stručnih usavršavanja iz člana 109 stav 1 zakona;
- 10) utvrđuje visinu članarine, upisnine i naknade za izdavanje i obnavljanje licence;
- 11) predlaže i preduzima potrebne mjere radi podizanja kvaliteta stručnog rada svojih članova;
- 12) daje mišljenja i učestvuje u postupku pripreme i primjene zakona, planskih dokumenata i drugih propisa iz oblasti zdravstva, posebno u oblasti fizioterapije, u skladu sa zakonom;
- 13) predlaže nadležnom ministarstvu standarde i normative u oblasti fizioterapije, kao i preduzimanje odgovarajućih mjera, u slučaju reklamiranja u medijima i drugim nosiocima

oglasne poruke, fizioterapeutskih metoda koji su suprotni članu 142 zakona o zdravstvenoj zaštiti;

14) u cilju zaštite ugleda članova Komore, daje saopštenja, izjave i obrazloženja na neopravdane i neutemeljene izjave u sredstvima javne komunikacije;

15) prati stanje zapošljenosti fizioterapeuta i daje prijedlog mjera za njihovo zapošljavanje;

16) preduzima mjere u cilju suzbijanja nezakonitog rada fizioterapeuta;

17) izdaje glasilo, stručne časopise, knjige i druge publikacije iz oblasti fizioterapije i rada Komore;

18) obavlja poslove vještačenja iz oblasti fizioterapije;

19) sarađuje sa fizioterapeutima u dijaspori;

20) sarađuje sa Ministarstvom zdravlja u sprovođenju stručnog nadzora;

21) sarađuje sa Ministarstvom zdravlja pri organizaciji i sprovođenju stručnog ispita za fizioterapeute;

22) promoviše društvene događaje, aktivnosti Komore i aktivnosti svojih članova; i

23) obavlja druge poslove utvrđene zakonom, ovim statutom i aktima Komore.

Poslove iz stava 1 tač. 3, 4, 6, 8 i 9 ovog člana, Komora vrši kao prenesene poslove, koji se finansiraju iz budžeta Crne Gore.

III PRAVA I OBAVEZE ČLANOVA KOMORE

Član 10

Članstvo u Komori je obavezno za sve fizioterapeute koji neposredno pružaju zdravstvene usluge fizioterapije na teritoriji Crne Gore.

Član Komore može biti i fizioterapeut koji je nezaposlen.

Članstvo u Komoru stiče se upisom u Registar Komore.

Upisom u Registar Komore, članu se izdaje članska karta.

Postupak upisa u Registar Komore uređuje se posebnim aktom, koji donosi Skupština Komore.

Komora može imati i počasne članove, kao i donatore, u skladu sa ovim aktom.

Počasni članovi i donatori su oslobođeni plaćanja članarine.

Počasni članovi se mogu birati iz redova članstva Komore ili drugih institucija iz inostranstva, za posebni doprinos u radu Komore.

Počasne članove bira Skupština Komore na predlog Izvršnog odbora.

Član 11

U ostvarivanju ciljeva i zadataka Komore, članovi Komore ostvaruju svoja prava i obaveze i odgovornosti u skladu sa zakonom i ovim Statutom.

Ciljevi Komore su:

1) permanentno edukovanje fizioterapeuta;

2) zaštita interesa fizioterapeuta;

3) zaštita fizioterapije;

4) afirmacija fizioterapeuta;

5) ostvarivanje saradnje sa svim zdravstvenim radnicima i saradnicima;

6) unaprijeđenje kvaliteta stručnog rada fizioterapeuta;

7) zalaganje da fizioterapija postane prepoznata, cijenjena, valorizovana i dostupna profesija u društvu.

Zadaci Komore su:

1) uspostavljanje stručnog, nezavisnog, samostalnog, nepristrasnog, efikasnog i odgovornog odnosa prema profesiji;

2) afirmacija fizioterapije kao struke i nauke;

- 3) unapređenje nivoa edukacije;
- 4) učešće na unaprjeđenju kvaliteta fizioterapeutske zdravstvene djelatnosti;
- 5) povećavanje kompetencija fizioterapeuta;
- 6) jačanje ugleda fizioterapeuta;
- 7) jačanje profesionalne etike i dostojanstva fizioterapeuta;
- 8) izgradnja zdravog odnosa i informisanosti stručne i šire javnosti.

Član 12

Član Komore ima pravo da:

- 1) učestvuje u svim aktivnostima prilikom ostvarivanja zadataka Komore i ima mogućnost udruživanja u okviru Komore, u sekcije, asocijacije i druga stručna tijela;
- 2) bira i bude biran u sve organe Komore;
- 3) pokrene inicijativu protiv člana Komore koji je povrijedio stručne i etičke norme fizioterapeutske profesije;
- 4) bude informisan o radu Komore;
- 5) koristi pomoć i usluge Komore u okviru njene nadležnosti;
- 6) koristi povlastice koje Komora ugovori sa drugim pravnim ili fizičkim licima;
- 7) koristi stručne i druge informacije kojima raspolaže Komora;
- 8) koristi aktivnosti Komore u traženju zaposlenja; i
- 9) ostvaruje i druga prava koja protilaze iz zakona, ovog statuta i drugih akata Komore.

Član 13

Član Komore dužan je da:

- 1) savjesno i stručno obavlja poslove svoje profesije;
- 2) čuva ugled fizioterapeutske profesije;
- 3) se pridržava zakona, statuta Komore i kodeksa fizioterapeutske zdravstvene etike;
- 4) uredno plaća članarinu;
- 5) kontinuirano prati naučna, praktična i stručna dostignuća u fizioterapiji;
- 6) obavijesti Komoru o promjeni stručnog zvanja, naučnog zvanja, državljanstva, radnog mjesta, prestanku radnog odnosa i drugim činjenicama koje su od značaja za posjedovanje licence za rad i članstvo u Komori;
- 7) postupa po zahtjevima Komore iz njene nadležnosti; i
- 8) obavlja i druge dužnosti koje su propisane Statutom i drugim aktima Komore.

Članovi Komore odgovaraju materijalno, ako na bilo kakav način pričinu materijalnu ili neku drugu štetu u Komori, članovima ili drugim licima za koje Komora odgovara.

Član 14

Članstvo u Komori prestaje brisanjem iz Registra Komore.

Brisanje iz Registra Komore vrši se:

- 1) na zahtjev člana;
- 2) privremenim oduzimanjem licence za rad, shodno zakonu kojim se uređuje zdravstvena zaštita;
- 3) zbog neplaćanja članarine duže od šest mjeseci;
- 4) u slučaju smrti člana Komore.

Rješenje o oduzimanju licence, prestanku članstva i brisanju iz Registra Komore donosi predsjednik Komore.

Član kome je prestalo članstvo i koji je brisan iz Registra Komore, dužan je da u roku od 15 dana od dana brisanja Komori vrati člansku kartu, licencu za rad i faksimil koji su mu izdati.

Rješenje iz stava 3 ovog člana objavljuje se na internet stranici i u glasilu Komore.

Član 15

Ako član Komore ne plaća članarinu duže od šest mjeseci, stručna služba mu dostavlja opomenu u roku od 15 dana od navršenih šest mjeseci neplaćanja članarine.

Članu koji ne plati članarinu ni u roku od 15 dana od dana prijema obavještenja iz stava 1 ovog člana, predsjednik Komore donosi rješenje o prestanku članstva u Komori i brisanju iz Registra Komore.

Član Komore koji je brisan iz Registra Komore, u slučaju ponovnog podnošenja zahtjeva za upis, dužan je da plati iznos naknade za upis u Registar Komore, u skladu sa posebnim aktom koji donosi Skupština.

IV ORGANI KOMORE

Član 16

Organi Komore su: Skupština Komore, Predsjednik Komore, Izvršni odbor i Nadzorni odbor za finansijsko poslovanje Komore i stalne komisije Komore.

Organi Komore biraju se na period od četiri godine.

Mandat članova Skupštine i drugih organa Komore traje četiri godine, uz mogućnost ponovnog izbora.

Član organa Komore (Skupštine, Izvršnog odbora, Nadzornog odbora za finansijsko poslovanje Komore i stalnih komisija Komore) biće opozvan na osnovu predloga organa koji ga je birao, ako neopravdano odsustvuje sa tri uzastopno održane sjednice tog organa Komore.

Organizaciju i način rada organi Komore bliže uređuju poslovnikom o svom radu.

1. Skupština Komore

Član 17

Skupština ima 35 članova.

Članovi za Skupštinu biraju se proporcionalno, po područjima opština, srazmjerno broju zaposlenih fizioterapeuta u javnom zdravstvu, po izbornim jedinicama - Regionalnim odborima, kako slijedi:

- 1) Herceg Novi 7,
- 2) Kotor-Tivat-Budva-Cetinje 7,
- 3) Podgorica -Tuzi - Danilovgrad - Bar - Ulcinj 7,
- 4) Nikšić-Šavnik-Plužine-Žabljak-Pljevlja-Kolašin-Mojkovac 7,
- 5) Andrijevica-Berane-Petnjica-Rožaje-Plav-Gusinje-Bijelo Polje 7.

Predsjednik Skupštine Odlukom o raspisivanju izbora utvrđuje rokove za sprovođenje izbornih radnji propisanih Pravilnikom o izboru i opozivu članova Skupštine Komore fizioterapeuta Crne Gore, određuje datum održavanja izbora, početak i kraj izbornog postupka, određuje broj potrebnih članova po gradovima u izbornim jedinicama - Regionalnim odborima srazmjerno broju zaposlenih fizioterapeuta u javnom zdravstvu i imenuje Izbornu komisiju.

Član 18

Skupština Komore:

- 1) donosi Statut Komore i druga akta;
- 2) donosi Kodeks fizioterapeutske zdravstvene etike;
- 3) donosi Plan i program rada i usvaja izvještaj o radu Komore;
- 4) donosi finansijski plan i usvaja izvještaj o finansijskom poslovanju Komore;
- 5) donosi poslovnik o svom radu i radu radnih tijela koja obrazuje;

6) donosi pravilnik o postupku izdavanja, obnavljanja, odnosno oduzimanja licence za rad i privremene licence za rad fizioterapeuta, uz saglasnost Ministarstva zdravlja;

7) Ministarstvu zdravlja predlaže pravilnik o sadržaju i načinu vođenja registra licenci i obrascu licenci za rad fizioterapeuta;

8) propisuje način i postupak upisa u Registar Komore;

9) donosi pravilnik o kontinuiranoj edukaciji i načinu vrednovanja svih oblika stručnog usavršavanja fizioterapeuta;

10) donosi pravilnik o izboru u organe Komore;

11) donosi pravilnik o finansijskom poslovanju Komore;

12) bira i razrješava predsjednika Skupštine i zamjenika predsjednika Skupštine Komore;

13) bira i razrješava predsjednika Komore i zamjenika predsjednika Komore, na predlog Izvršnog odbora;

14) bira i razrješava članove Izvršnog odbora Komore;

15) utvrđuje iznos članarine;

16) utvrđuje iznos naknade za upis u Komoru;

17) utvrđuje iznos naknade za izdavanje i obnavljanje licence za rad i privremene licence za rad;

18) razmatra izvještaje organa i radnih tijela Komore iz nadležnosti Skupštine;

19) donosi odluku o raspuštanju Skupštine i prijevremenim izborima;

20) razmatra, donosi zaključke, utvrđuje stavove i daje mišljenje u vezi pitanja značajnih za rad Komore i fizioterapije;

21) donosi odluku o pristupanju Komore u međunarodne strukovne organizacije;

22) bira počasne članove Komore; i

23) obavlja i druge poslove utvrđene zakonom, ovim statutom i aktima Komore.

Član 19

Izbor članova Skupštine vrši se tajnim glasanjem.

Član 20

Mandat članova Skupštine verifikuje se na prvoj sjednici.

Član 21

Mandat članu Skupštine može prestati i prije isteka mandata u slučaju ako:

1) bude opozvan;

2) podnese ostavku;

3) bude osuđen na izdržavanje kazne zatvora duže od šest mjeseci; i

4) bude brisan iz registra.

Član 22

Skupština Komore zasijeda po potrebi, a najmanje jedanput godišnje na sjednicama koje se održavaju javnim zasijedanjem.

U hitnim i drugim opravdanim slučajevima, sjednice mogu biti održane elektronskim putem.

Sjednicu Skupštine zakazuje i vodi predsjednik Skupštine, a u slučaju njegovog odsustva zamjenik predsjednika Skupštine.

Predsjednik Skupštine se bira javnim glasanjem.

Skupštinu saziva predsjednik Skupštine po sopstvenoj inicijativi, inicijativi predsjednika Komore, na predlog Izvršnog odbora ili jedne trećine članova Skupštine.

Predsjednik Skupštine dužan je da sazove sjednicu Skupštine najkasnije 30 (trideset) dana od dana dobijanja predloga iz stava 4 ovog člana.

Ukoliko predsjednik Skupštine ne postupi u smislu stava 5 ovog člana, Skupštinu mogu zakazati sami predlagači.

Član 23

Skupština može početi sa radom ako sjednici prisustvuje više od polovine ukupnog broja članova.

Skupština punovažno odlučuje većinom glasova od prisutnog broja članova.

Izuzetno, Skupština odlučuje većinom glasova ukupnog broja članova u slučajevima:

- 1) donošenja statuta Komore;
- 2) donošenja Odluke o raspuštanju Skupštine prije isteka vremena za koje je izabrana i raspisivanja novih izbora;
- 3) donošenja finansijskog plana i usvajanja završnog računa Komore;
- 4) izbora i razriješenja Predsjednika Skupštine Komore; i
- 5) izbora i razriješenja Predsjednika Komore.

Odlučivanje u Skupštini vrši se, po pravilu, javnim glasanjem.

Sjednici Skupštine, na poziv predsjednika Skupštine, mogu prisustvovati i druga lica, sa pravom učešća u diskusiji, ali bez prava odlučivanja.

2. Izvršni odbor

Član 24

Izvršni odbor je izvršni organ Komore koji svoju funkciju obavlja u skladu sa zakonom, ovim statutom i drugim aktima Komore.

Član 25

Izvršni odbor:

- 1) predlaže i priprema akta koja razmatra i usvaja Skupština Komore;
- 2) izvršava odluke, zaključke i druga akta Skupštine;
- 3) određuje uređivačku politiku glasila Komore i sadržaj internet stranice;
- 4) određuje predstavnike Komore u drugim organizacijama i organima;
- 5) utvrđuje predlog statuta, kodeksa fizioterapeutske zdravstvene etike i drugih opštih akata koje donosi Skupština;
- 6) utvrđuje predlog pravilnika o postupku izdavanja, obnavljanja, odnosno oduzimanja licence za rad;
- 7) utvrđuje predlog pravilnika o kontinuiranoj edukaciji i načinu vrednovanja svih oblika stručnog usavršavanja fizioterapeuta;
- 8) utvrđuje predlog pravilnika o izboru organa Komore;
- 9) utvrđuje predlog finansijskog plana i izvještaj o finansijskom poslovanju Komore;
- 10) utvrđuje predlog plana i programa rada i izvještaja o radu Komore;
- 11) utvrđuje predlog naknade za članarinu, naknade za upis i naknade za izdavanje i obnavljanje licence za rad i privremene licence za rad;
- 12) donosi poslovnik o svom radu;
- 13) utvrđuje predlog pravilnika o sadržaju i načinu vođenja registra licenci i obrazcu licenci i privremenih licenci za rad fizioterapeuta;
- 14) utvrđuje predlog pravilnika o upisu u Komoru fizioterapeuta;
- 15) donosi izvještaj o svom radu;
- 16) donosi cjenovnik usluga Komore;
- 17) donosi pravilnik o naknadama za rad u organima Komore;
- 18) donosi pravilnik o organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta stručne službe Komore;
- 19) bira i razrješava predsjednika i članove Nadzornog odbora za finansijsko poslovanje;
- 20) bira i razrješava članove stalnih komisija Komore i njihove zamjenike;
- 21) predlaže Skupštini izbor i razrješenje predsjednika Komore i zamjenika predsjednika Komore;

- 22) prati i usaglašava rad komisija Komore i razmatra druga pitanja iz oblasti zdravstva i Komore;
- 23) prati stručno usavršavanje članova Komore;
- 24) donosi stavove o pojedinim pitanjima iz djelatnosti Komore;
- 25) organizuje saradnju sa Ministarstvom zdravlja, Fondom zdravstvenog osiguranja Crne Gore, Medicinskim fakultetom, profesionalnim udruženjima i drugim institucijama;
- 26) upravlja sredstvima Komore u skladu sa finansijskim planom;
- 27) predlaže Skupštini počasne članove Komore;
- 28) odlučuje o dodjeli nagrada i drugih priznanja Komore;
- 29) odlučuje u drugom stepenu, u skladu sa osebnim aktima Komore;
- 30) sarađuje sa zdravstvenom inspekcijom u sprovođenju zdravstveno-sanitarnog nadzora;
- 31) daje mišljenja i učestvuje u postupku pripeme zakona, planskih dokumenata i drugih propisa koji imaju uticaj na razvoj fizioterapije, zdravstvene zaštite, djelatnosti i struke fizioterapeuta;
- 32) razmatra molbe članova Komore; i
- 33) obavlja i druge poslove, u skladu sa zakonom, ovim statutom i aktima Komore.

Član 26

Izvršni odbor ima devet članova od kojih pet članova bira Skupština iz reda članova Komore, a po jednog člana imenuje Klinički centar Crne Gore, Medicinski fakultet (studijski program Primijenjena fizioterapija), Institut Igalo i privatne zdravstvene ustanove za fizikalnu terapiju primarnog nivoa.

Izbor članova se vrši po teritorijalnoj pripadnosti i to iz svakog Regionalnog odbora po jedan član iz reda zdravstvenih radnika-fizioterapeuta.

Predsjednik i zamjenik predsjednika Izvršnog odbora Komore su istovremeno predsjednik i zamjenik predsjednika Komore.

Sjednicu Izvršnog odbora zakazuje i vodi predsjednik Komore, a u slučaju njegove odsutnosti zamjenik predsjednika.

Izvršni odbor može odlučivati ako sjednici prisustvuje većina članova.

Izvršni odbor donosi odluke većinom glasova od ukupnog broja članova.

Sjednici Izvršnog odbora, na poziv predsjednika Izvršnog odbora, mogu prisustvovati i druga lica, sa pravom učešća u diskusiji, ali bez prava odlučivanja.

Izvršni odbor za svoj rad odgovoran je Skupštini Komore.

3. Predsjednik Komore

Član 27

Funkcija predsjednika Komore je profesionalna.

Mandat predsjednika Komore traje četiri godine i može biti biran najviše u dva mandata.

Predsjednik Komore:

- 1) predstavlja i zastupa Komoru i rukovodi njenim radom;
- 2) saziva i vodi sjednice Izvršnog odbora;
- 3) izvršava zaključke i odluke Skupštine i Izvršnog odbora;
- 4) predlaže Skupštini članove Izvršnog odbora;
- 5) zaključuje poslove, shodno važećim propisima;
- 6) bira i razrješava članove povremenih komisija Komore i koordinira njihov rad;
- 7) koordinira rad organa i tijela Komore i Izvršnog odbora;
- 8) potpisuje dokumente u vezi materijalnog i finansijskog rada Komore;
- 9) donosi rješenja o upisu i brisanju iz Registra Komore;
- 10) donosi rješenja o izdavanju, obnavljanju i oduzimanju licenci za rad i privremenih licenci za rad;

- 11) predlaže Izvršnom odboru plan i program rada Komore;
 - 12) podnosi Izvršnom odboru izvještaj o radu Komore;
 - 13) predlaže Izvršnom odboru finansijski plan;
 - 14) podnosi Izvršnom odboru izvještaj o finansijskom poslovanju Komore;
 - 15) odlučuje o pravima, obavezama i odgovornostima zaposlenih u stručnoj službi Komore;
 - 16) daje ovlašćenje drugim članovima Komore za predstavljanje i zastupanje Komore u zemlji i inostranstvu;
 - 17) daje javna saopštenja i izjave medijima, a po potrebi može odrediti i drugo lice;
 - 18) predlaže pravilnik o organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta stručne službe Komore;
 - 19) odlučuje o molbama članova Komore;
 - 20) formira savjetodavna ili druga stručna radna tijela, radi razmatranja i pripreme pitanja iz njegove nadležnosti i nadležnosti Komore;
 - 21) obavlja i druge poslove, u skladu sa zakonom, ovim statutom i aktima Komore.
- U slučaju spriječenosti predsjednika Komore, zamjenjuje ga zamjenik predsjednika Komore.

Član 28

Skupština može razriješiti predsjednika Komore i prije isteka mandata na koji je imenovan:

- 1) na lični zahtjev;
- 2) ako krši propise i opšte akte Komore ili neopravdano neizvršava odluke Izvršnog odbora i Skupštine, odnosno postupa u suprotnosti sa njima;
- 3) svojim nesavjesnim ili nepravilnim radom prouzrokuje Komori veću štetu;
- 4) zanemaruje ili nemarno obavlja svoju dužnost, tako da nastane ili bi mogao nastati otežani rad Komore.

Član 29

Za svoj rad predsjednik Komore odgovoran je Skupštini Komore.

V NADZORNI ODBOR ZA FINANSIJSKO POSLOVANJE

Član 30

Nadzorni odbor za finansijsko poslovanje vrši kontrolu:

- 1) korišćenja sredstava Komore;
- 2) materijalnog i finansijskog poslovanja Komore;
- 3) ostvarivanje prava i izvršavanje obaveza članova Komore;
- 4) korišćenje sredstava za rad stručne službe Komore, i
- 5) obavlja i druge poslove u skladu sa zakonom i ovim statutom.

Član 31

Nadzorni odbor za finansijsko poslovanje ima tri člana.

Izvršni odbor bira jednog člana, koji je i predsjednik Nadzornog odbora, iz reda članova Komore.

Dva člana Nadzornog odbora za finansijsko poslovanje biraju se iz reda stručnih lica koja nijesu članovi Komore, a po struci moraju biti ekonomista i pravnik.

VI KOMISIJE KOMORE

Član 32

Komora ima stalne i povremene Komisije.

Član 33

Stalne Komisije Komore su:

- 1) Komisija za stručna i etička pitanja;
- 2) Komisija za kontinuiranu fizioterapeutsku edukaciju;
- 3) Komisija za ekonomska pitanja;
- 4) Komisija za saradnju sa inostranstvom i izdavačku djelatnost;
- 5) Komisija za uništavanje faksimila;
- 6) Komisija za kontrolu kvaliteta stručnog rada fizioterapeuta;
- 7) Komisija za saradnju sa privatnim zdravstvenim ustanovama iz fizikalne terapije.

Član 34

Komisije iz člana 33 ovog Statuta bira Skupština na predlog Izvršnog odbora Komore iz reda članova Komore.

Član 35

Komisije iz člana 33 ovog Statuta, pojedinačno donose Poslovnik o radu u skladu sa ovim Statutom.

Članovi komisija, a posebno Komisija za stručna i etička pitanja i kontinuiranu fizioterapeutsku edukaciju treba da su iz reda istaknutih stručnjaka u oblasti fizioterapije.

Stalne komisije Komore imaju tri člana: predsjednika komisije i dva člana.

Komisije iz člana 33 ovog Statuta za svoj rad su odgovorne Izvršnom odboru Komore.

1. Komisija za stručna i etička pitanja

Član 36

Komisija za stručna i etička pitanja:

- 1) vrši kontrolu stručnog rada po prijavama dostavljenim Komori ili po sopstvenoj inicijativi Komore;
- 2) daje stručna mišljenja i zauzima stavove iz nadležnosti Komore;
- 3) razmatra prijave građana i institucija na pružene fizioterapeutske zdravstvene usluge i daje mišljenje, preporuke i donosi zaključke;
- 4) sarađuje sa strukovnim udruženjima, zdravstvenim ustanovama, fizioterapeutskim fakultetima i drugim institucijama;
- 5) prati poštovanje pozitivnih zakonskih propisa, opštih i posebnih profesionalnih etičkih načela koja određuju ponašanje i postupanje fizioterapeuta pri vršenju fizioterapeutske prakse;
- 6) zauzima stavove i predlaže mjere u vezi etičkih pitanja saglasno Kodeksu fizioterapeutske zdravstvene etike;
- 7) stara se o očuvanju ugleda i dostojanstva profesije, čuvanju fizioterapeutske tajne i njegovanju kolegijalnih odnosa među fizioterapeutima;
- 8) daje mišljenje članovima Komore za podobnost obavljanja fizioterapeutske profesije;
- 9) razmatra prijave građana i institucija koje se odnose na povredu Kodeksa fizioterapeutske zdravstvene etike, daje preporuke i donosi zaključke.
- 10) razmatra prijave dostavljene Komori o povredi Kodeksa fizioterapeutske zdravstvene etike;
- 11) obavlja i druge poslove, u skladu sa zakonom, statutom i aktima Komore.

2. Komisija za kontinuiranu fizioterapeutsku edukaciju

Član 37

Komisija za kontinuiranu fizioterapeutsku edukaciju:

- 1) donosi odluku o vrednovanju svih oblika stručnog usavršavanja;

2) sprovodi program kontinuirane edukacije shodno članu 99 i 100 Zakona o zdravstvanoj zaštiti;

3) učesnicima stručnih skupova u organizaciji Komore izdaje sertifikate o učešću;

4) sarađuje sa Komisijom za stručna i etička pitanja Komore, Komisijom za kontrolu kvaliteta stručnog rada fizioterapeuta, Komisijom za saradnju sa privatnim zdravstvenim ustanovama za fizikalnu terapiju, kao i sa zdravstvenim institucijama na planu kontinuirane edukacije članova Komore;

5) obavlja i druge poslove, u skladu sa zakonom, statutom i aktima Komore.

3. Komisija za ekonomska pitanja

Član 38

Komisija za ekonomska pitanja:

1) učestvuje u pripremi normativa za vrednovanje rada fizioterapeuta;

2) učestvuje u postupku utvrđivanja cijena zdravstvenih usluga;

3) predlaže iznose članarina članova Komore;

4) učestvuje u izradi finansijskog plana i završnog računa;

5) obavlja i druge poslove, u skladu sa zakonom, statutom i aktima Komore.

4. Komisija za saradnju sa inostranstvom i izdavačku djelatnost

Član 39

Komisija za saradnju sa inostranstvom i izdavačku djelatnost:

1) obavlja komunikaciju sa komorama iz inostranstva i drugim institucijama u cilju razmjene iskustava i uspostavljanja saradnje;

2) uređuje stručnu literaturu (bilteni, časopisi i sl.);

3) vrši poslove pripreme materijala za istupe u javnosti;

4) obavlja i druge poslove, u skladu sa zakonom, statutom i aktima Komore.

5. Komisija za uništavanje faksimila

Član 40

Komisija za uništavanje faksimila:

1) vrši uništavanje faksimila u skladu sa propisanom procedurom;

2) vodi zapisnik o uništavanju faksimila;

3) obavlja i druge poslove, u skladu sa zakonom, statutom i aktima Komore.

Faksimili se uništavaju spaljivanjem, odnosno sječenjem i pretapanjem, u zavisnosti od materijala od koga su napravljeni.

Zapisnik o uništavanju faksimila trajno se čuva u arihivi Komore.

6. Komisija za kontrolu kvaliteta stručnog rada fizioterapeuta

Član 41

Komisija za kontrolu kvaliteta stručnog rada fizioterapeuta:

1) upoznaje fizioterapeute i direktore ustanova o novitetima u regulativi fizioterapije;

2) vrši kontrolu kvaliteta pružanja fizioterapeutskih usluga i stručnog rada fizioterapeuta;

3) u postupku redovne i vanredne provjere kvaliteta stručnog rada utvrđuje odgovornost za stručnu grešku;

4) vrši kontrolu upotrebe faksimila fizioterapeuta;

5) vrši kontrolu vođenja medicinske dokumentacije;

6) evidentira neregistrovana i neregularna lica koja se bave fizioterapeutskom djelatnošću;

7) ukazuje na uslove rada fizioterapeuta u pogledu prostora, kadra i opreme;

8) upoznaje nadležne inspekcije Uprave za inspekcijske poslove o sprovedenim aktivnostima;

9) obavlja i druge poslove, u skladu sa zakonom, statutom i aktima Komore.

7. Komisija za saradnju sa privatnim zdravstvenim ustanovama iz fizikalne terapije

Član 42

Komisija za saradnju sa privatnim zdravstvenim ustanovama iz fizikalne terapije:

- 1) evidentira privatne zdravstvene ustanove za fizikalnu terapiju;
- 2) bavi se pitanjima obavljanja zdravstvene djelatnosti iz oblasti fizikalne terapije u privatnim zdravstvenim ustanovama;
- 3) stara se o kvalitetu, obimu i organizaciji rada privatnih zdravstvenih ustanova;
- 4) daje stručna mišljenja po pitanjima organizacije rada privatnih zdravstvenih ustanova;
- 5) štiti interese svojih članova;
- 6) učestvuje u postupku formiranja cijena zdravstvenih usluga u privatnim zdravstvenim ustanovama;
- 7) obavlja i druge poslove, u skladu sa zakonom, statutom i aktima Komore.

8. Povremene komisije

Član 43

Povremene komisije se formiraju po potrebi, sa zadatkom da utvrde činjenično stanje, daju preporuke i predlože zaključke vezane za posebna pitanja iz domena rada Komore.

Sastav komisije zavisi od problematike kojom se komisija bavi.

VII STRUČNA SLUŽBA KOMORE

Član 44

Stručne, administrativno-tehničke poslove, pomoćne i druge poslove za potrebe Komore, vrši Stručna služba Komore.

Član 45

Stručnom službom rukovodi sekretar Komore, koji je za svoj rad odgovoran predsjedniku Komore.

Sekretar Komore pomaže predsjedniku Komore i učestvuje u pripremanju i organizovanju sjednica Skupštine, Izvršnog odbora, Nadzornog odbora i komisija Komore.

Sekretar Komore:

- 1) stara se o blagovremenom pripremanju materijala koji će se razmatrati na Skupštini i drugim organima Komore i odgovoran je za njihovo izvršavanje,
- 2) zastupa Komoru u imovinsko pravnim odnosima u skladu sa zakonom,
- 3) stara se o izvršavanju finansijskog plana Komore,
- 4) obavlja poslove u vezi sprovođenja Statuta, odluka, zaključaka i drugih akata koje donosi Skupština i organi Komore,
- 5) prati primjenu zakonskih i podzakonskih akata koji se odnose na rad Komore i ostvarivanje njenih ciljeva i zadataka,
- 6) priprema predloge akata, informacije i druge materijale koji su predmet rasprave pred organima Komore.
- 7) vrši i druge poslove u skladu sa Statutom i drugim aktima Komore.

Član 46

Broj zaposlenih u Stručnoj službi i njihove zadatke utvrđuje Izvršni odbor Pravilnikom o organizaciji i sistematizaciji poslova i zadataka za radna mjesta Stručne službe Komore.

Na prava, obaveze i odgovornosti zaposlenih u Stručnoj službi Komore primjenjuju se opšti propisi o radu. Zarade i druga prava zaposlenih u Stručnoj službi Komore utvrđuju se u skladu sa Zakonom, Kolektivnim ugovorom i aktima Komore.

VIII FINANSIRANJE KOMORE

Član 47

Sredstva za rad i ostvarivanje cijeva i izvršavanje zadataka komore obezbjeđuju se iz:

- 1) članarine;
- 2) državnog budžeta;
- 3) naknada za upis u Registar Komore;
- 4) naknada za izdavanje i obnavljanje licenci i privremenih licenci za rad;
- 5) naknada za usluge Komore;
- 6) donacija; i
- 7) drugih izvora, u skladu sa zakonom i aktima komore.

Za vršenje poslova iz člana 9, tačaka 3, 4, 6, 8 i 9 sredstva se obezbjeđuju iz budžeta Crne Gore.

Član 48

Raspoređivanje sredstava vrši se u skladu sa finansijskim planom.

Način korišćenja finansijskih sredstava bliže se uređuje opštim aktima Komore.

Finansijski izvještaj priprema se u skladu sa računovodstvenim standardima.

Godišnji finansijski izvještaj usvaja se u propisanom roku, u skladu sa zakonom.

IX PRELAZNE U ZAVRŠNE ODREDBE

Član 49

Organi Komore koji su izabrani prije stupanja na snagu ovog statuta nastavljaju sa radom do isteka mandata na koji su izabrani.

Član 50

Organi Komore: Sud Komore, Tužilac Komore, Branilac Komore, prestaju sa radom stupanjem na snagu ovog statuta.

Komisija za stručna pitanja i Komisija za etička pitanja, nastavljaju sa radom kao Komisija za stručna i etička pitanja, stupanjem na snagu ovog statuta.

Komisija za saradnju sa inostranstvom i Komisija za izdavačku djelatnost, nastavljaju sa radom kao Komisija za saradnju sa inostranstvom i izdavačku djelatnost, stupanjem na snagu ovog statuta.

Član 51

Danom stupanja na snagu ovoga Statuta prestaje da važi Statut Komore fizioterapeuta Crne Gore („Službeni list Crne Gore” br. 44/17, 39/18 i 03/20).

Član 52

Ovaj Statut stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u »Službenom listu Crne Gore«.

Broj: 4679/3

Podgorica, 8.03.2021.godine

Skupština Komore fizioterapeuta Crne Gore

Predsjednik,

Zoran Tešić, s.r.

Na osnovu člana 121 stav 2 Zakona o zdravstvenoj zaštiti ("Službeni list Crne Gore", br. 03/16, 39/16, 02/17, 44/18, 24/19, 24/19, 82/20 i 08/21), Skupština Komore fizioterapeuta Crne Gore, na sjednici održanoj, 08.03.2021. godine, uz saglasnost Ministarstva zdravlja, donijela je

STATUT KOMORE FIZIOTERAPEUTA CRNE GORE

I OSNOVNE ODREDBE

Član 1

Ovim Statutom uređuju se ciljevi osnivanja Komore fizioterapeuta Crne Gore (u daljem tekstu: Komora); njena organizacija, djelatnost i poslovanje; izbor, nadležnost i način rada organa; odlučivanje i sprovođenje odluka; prava i obaveze članova Komore; finansiranje, kao i druga pitanja od značaja za rad Komore.

Komora je nezavisna strukovna, profesionalna organizacija koju osnivaju zdravstveni radnici koji su završili osnovni studijski program primijenjene fizioterapije i stekli kvalifikaciju obrazovanja bachelor primijenjene fizioterapije, specijalista primijenjene fizioterapije, magistar fizioterapije ili doktor fizioterapije (u daljem tekstu: fizioterapeut) i koji neposredno pružaju zdravstvene usluge fizioterapije na teritoriji Crne Gore.

Komora štiti prava i zastupa interese fizioterapeuta, unapređuje fizioterapeutsku zdravstvenu djelatnost, stara se o etičkom ponašanju fizioterapeuta, kao i o ugledu i časti fizioterapije kao struke i pravilnom obavljanju fizioterapeutske zdravstvene djelatnosti.

Član 2

Izrazi koji se u ovom statutu koriste za fizička lica u muškom rodu podrazumijevaju iste izraze u ženskom rodu.

Član 3

Komora ima svojstvo pravnog lica i djelatnost obavlja sa potpunom odgovornošću.

U pravnom prometu trećim licima, Komora istupa samostalno i neograničeno u svoje ime i za svoj račun.

U pravnom prometu sa trećim licima, Komora za svoje obaveze odgovara svom svojom imovinom.

Član 4

Naziv Komore je: Komora fizioterapeuta Crne Gore.

Skraćeni naziv Komore je: KFCG.

Naziv Komore na engleskom jeziku je: Chamber of Physiotherapists of Montenegro.

Sjedište Komore je u Podgorici.

Komora ima internet stranicu i izdaje svoje glasilo.

Član 5

Komora je pravno lice sa pravima, obavezama i odgovornostima utvrđenim zakonom i ovim statutom.

Komora ima pravo da stiče imovinu i imovinska prava, kao i da sa njima samostalno raspolaže.

Komora ima svoj žiro račun i po potrebi podračune.

336.

Na osnovu člana 76 stav 1 tačka 4 Zakona o posredovanju pri zapošljavanju i pravima za vrijeme nezaposlenosti (»Službeni list CG«, broj 24/19) i člana 14 stav 1 alineja 9 Statuta Zavoda za zapošljavanje Crne Gore (»Službeni list CG«, broj 39/19), Upravni odbor Zavoda za zapošljavanje Crne Gore, na sjednici od 26.02.2021. godine, donio je

O D L U K U

O PRESTANKU VAŽENJA ODLUKE O OSNOVICI I STOPI DOPRINOSA ZA OSIGURANJE OD NEZAPOSLENOSTI ZA LICA NA PRIVREMENOM RADU U INOSTRANSTVU KOJA NIJESU OSIGURANA PO OSNOVU MEĐUDRŽAVNOG SPORAZUMA

Član 1

Odluka o osnovici i stopi doprinosa za osiguranje od nezaposlenosti za lica na privremenom radu u inostranstvu koja nijesu osigurana po osnovu međudržavnog sporazuma (»Službeni list RCG«, broj 34/94) prestaje da važi.

Član 2

Ova odluka stupa na snagu danom objavljivanja u "Službenom listu Crne Gore".

Broj: 01- 3107

Podgorica, 26.02.2021. godine

Upravni odbor predsjednica,
Ranka Pavićević, s.r.

337.

Na osnovu člana 24 stav 2 Zakona o notarima („Službeni list RCG”, broj 68/05 i „Službeni list CG”, br. 49/08, 55/16 i 84/18) i na osnovu Rješenja Ministarstva pravde, ljudskih i manjinskih prava o prestanku vršenja poslova notarke Irene Polović br. 01-074/21-1111 od 16.02.2021. godine, predsjednik Notarske komore Crne Gore, dana 08.03.2021. godine, donio je

R J E Š E N j e

Briše se iz Imenika notara Notarske komore Crne Gore, IRENA POLOVIĆ, notarka sa službenim sjedištem u Budvi, upisana dana 09. aprila 2011. godine pod br. 8-24/11, koja prestaje sa vršenjem poslova notara dana 06. marta 2021. godine zbog ispunjavanja uslova za starosnu penziju.

O b r a z l o ž e n j e

Odlukom Ministra pravde br. 01-1834/11 od 30. marta 2011. godine, Irena Polović je imenovana za notarku za područje Osnovnog suda u Kotoru sa službenim sjedištem u Budvi i upisana u Imenik notara pod br.8-24/11.

Na osnovu obavještenja Notarske komore Crne Gore da notarka Irena Polović navršava 67 godina starosti dana 06.03.2021. godine, čime ispunjava uslove za starosnu penziju, Ministarstvo pravde, ljudskih i manjinskih prava je u skladu sa članom 21 stav 2 Zakona o notarima donijelo Rješenje o prestanku vršenja poslova notarke. Shodno članu 24 stav 2 Zakona o notarima, po obavještenju ministra Notarska komora Crne Gore je dužna da izbriše notarku iz Imenika notara.

Shodno navedenom odlučeno je kao u dispozitivu rješenja.

Broj: 274/21

Podgorica, 8.03.2021. godine

Notarska Komora Crne Gore

Predsjednik,

Branislav Vukićević, s.r.

338.

Na osnovu čl. 38. Statuta AD Marina Bar, čl.161. Zakona o privrednim društvima (Sl.list CG 65/20), Odbor direktora AD Marina Bar je na 170. sjednici, održanoj dana 04.03.2021.g. donio sljedeću

ODLUKU

1. Odbor direktora AD Marina Bar usvaja Izmjene i dopune Cjenovnika usluga u AD Marina Bar, kako je dat u prilogu.

2. Sastavni dio odluke čini tekst Izmjena i dopuna Cjenovnika usluga iz tačke 1.ove odluke.

3. Izmjene i dopune Cjenovnika usluga objaviti u Službenom listu CG.

4. Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Br.OD/170-4

Bar, 4.03.2021. godine

Ad Marina Bar
Predsjednik Odbora direktora,
Vladan Radonjić, s.r.

339.

**IZMJENE
I DOPUNE CJENOVNIKA USLUGA U AD MARINA BAR**

Član 1

U Cjenovniku usluga AD Marina Bar, (Sl.list CG br.86/18) vrše se izmjene i dopune na način kako slijedi:

U tački 9. Cjenovnika za korišćenje parking prostora, u tabeli br.5. mijenja se kolona u dijelu kako slijedi:

“ - Putničko vozilo/ mjesečna nadoknada 30,00 E/ godišnja nadoknada/ 100,00 E

Tačka 9.1 pod b) mijenja se i glasi:

b) Odobrava se popust 20% na godišnju nadoknadu vlasnicima plovila u Marini koji sklope Ugovor o vezu, plus za još jednu karticu za ovlašćeno lice koje čuva ili koristi plovilo.”

Član 2

Ove izmjene i dopune Cjenovnika usluga u AD Marina Bar stupaju na snagu danom objavljivanja u Službenom listu CG. Ostale odredbe Cjenovnika usluga ostaju nepromijenjene.

Br.OD/170-4

Bar, 4.03.2021. godine

Izvršni direktor,
Radovan Orlandić, s.r.

340.

Shodno članu 61 st. 1 i 2 Zakona o državnim službenicima i namještenicima („Službeni list CG“, br. 2/18, 34/19 i 8/21), Vlada Crne Gore je, na sjednici od 11. marta 2021. godine, donijela

R J E Š E N j E
O PRESTANKU VRŠENJA DUŽNOSTI V.D. GENERALNOG DIREKTORA
OBAVJEŠTAJNO-BEZBJEDNOSNOG DIREKTORATA U MINISTARSTVU
ODBRANE

Aleksandru Šaranoviću, v. d. generalnog direktora Obavještajno-bezbjednosnog direktorata u Ministarstvu odbrane, prestaje vršenje navedene dužnosti na lični zahtjev.

Broj: 04-1182/3

Podgorica, 11. marta 2021. godine

Vlada Crne Gore
Predsjednik,
prof. dr **Zdravko Krivokapić**, s.r.

341.

Na osnovu člana 61 stav 2 Zakona o državnim službenicima i namještenicima („Službeni list CG“, br. 2/18, 34/19 i 8/21), a u vezi sa članom 60b stav 2 Uredbe o organizaciji i načinu rada državne uprave („Službeni list CG“, br. 118/20, 121/20, 1/21 i 2/21), Vlada Crne Gore je dana 12. marta 2021. godine, bez održavanja sjednice, na osnovu pribavljenih saglasnosti većine članova Vlade, donijela

R J E Š E N J E
O ODREĐIVANJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA
UPRAVE ZA KATASTAR I DRŽAVNU IMOVINU

Za vršioca dužnosti direktora Uprave za katastar i državnu imovinu određuje se Koča Đurišić, spec. sc. pravnih nauka, do imenovanja direktora ove uprave u skladu sa zakonom, a najduže do šest mjeseci.

Broj: 04-1247/2

Podgorica, 12. marta 2021. godine

Vlada Crne Gore
Predsjednik,
prof. dr **Zdravko Krivokapić**, s.r.

342.

Na osnovu člana 108 stav 3, člana 133 stav 1 tačka 4 i člana 171 stav 1 tačka 4 i stav 4 Zakona o privrednim društvima („Službeni list CG“, broj 65/20), a u vezi sa članom 22 stav 4 Statuta Akcionarskog društva za uslužne djelatnosti u vazdušnom saobraćaju „Aerodromi Crne Gore“ („Službeni list CG“, br. 39/13 i 51/17), Vlada Crne Gore je dana 11. marta 2021. godine, bez održavanja sjednice, na osnovu pribavljenih saglasnosti većine članova Vlade, donijela

R J E Š E N J E
O RAZRJEŠENJU ČLANOVA ODBORA DIREKTORA
„AERODROMI CRNE GORE“ AD PODGORICA

Razrješavaju se članovi Odbora direktora „Aerodromi Crne Gore“ AD Podgorica prije isteka mandata, u sljedećem sastavu:

- Admir Mustajbašić,
- Dževat Redžematović,
- Zdravko Mitrović,
- Radule Raonić i
- Dragoljub Bulatović.

Broj: 04-1172/3

Podgorica, 11. marta 2021. godine

Vlada Crne Gore
Predsjednik,
prof. dr **Zdravko Krivokapić, s.r.**

343.

Na osnovu člana 108 stav 3, člana 133 stav 1 tačka 3 i člana 158 stav 1 Zakona o privrednim društvima („Službeni list CG“, broj 65/20), a u vezi sa članom 19 Statuta Akcionarskog društva za uslužne djelatnosti u vazdušnom saobraćaju „Aerodromi Crne Gore“ („Službeni list CG“, br. 39/13 i 51/17), Vlada Crne Gore je dana 11. marta 2021. godine, bez održavanja sjednice, na osnovu pribavljenih saglasnosti većine članova Vlade, donijela

R J E Š E N J E
O IZBORU ČLANOVA ODBORA DIREKTORA
„AERODROMI CRNE GORE“ AD PODGORICA

Za članove Odbora direktora „Aerodromi Crne Gore“ AD Podgorica biraju se:

- Nebojša Đoković, predsjednik,
- Ognjen Jovović, član,
- Branko Vuković, član,
- Boro Todorović, član i
- Edin Dobardžić, član.

Broj: 04-1170/3

Podgorica, 11. marta 2021. godine

Vlada Crne Gore
Predsjednik,
prof. dr **Zdravko Krivokapić**, s.r.

344.

Na osnovu člana 72 Zakona o zdravstvenoj zaštiti („Službeni list CG“, br. 3/16, 39/16, 2/17, 44/18, 82/20 i 8/21), Vlada Crne Gore je dana 11. marta 2021. godine, bez održavanja sjednice, na osnovu pribavljenih saglasnosti većine članova Vlade, donijela

R J E Š E N J E
O RAZRJEŠENJU ODBORA DIREKTORA
INSTITUTA ZA JAVNO ZDRAVLJE

1. Razrješava se Odbor direktora Instituta za javno zdravlje u sastavu:
- Nataša Žugić, dipl. inž., Ministarstvo zdravlja, predstavnica osnivača;
 - Dr sc. Danijela Vujošević, Institut za javno zdravlje, predstavnica osnivača;
 - Sanin Raščić, dipl. ek., Opština Pljevlja - Sekretarijat za finansije, predstavnik osnivača;
 - Dr Gordana Rašović, spec. transfuziologije, Zavod za transfuziju krvi Crne Gore, predstavnica osnivača;
 - Dr Ljubica Terić, spec. mikrobiologije, Institut za javno zdravlje, predstavnica zaposlenih;
 - Mr sc. Nataša Terzić, spec. zdravstvene statistike i informatike, Institut za javno zdravlje, predstavnica zaposlenih i
 - Dr Nela Eraković, Zavod za transfuziju krvi Crne Gore, predstavnica Zajednice opština Crne Gore.

Broj: 04-1155/4

Podgorica, 11. marta 2021. godine

Vlada Crne Gore
Predsjednik,
prof. dr **Zdravko Krivokapić**, s.r.

345.

Na osnovu člana 72 Zakona o zdravstvenoj zaštiti („Službeni list CG“, br. 3/16, 39/16, 2/17, 44/18, 82/20 i 8/21), Vlada Crne Gore je dana 11. marta 2021. godine, bez održavanja sjednice, na osnovu pribavljenih saglasnosti većine članova Vlade, donijela

R J E Š E N J E
O IMENOVANJU ODBORA DIREKTORA
INSTITUTA ZA JAVNO ZDRAVLJE

Imenuje se Odbor direktora Instituta za javno zdravlje u sastavu:

- Aleksandar Sekulić, generalni direktor Direktorata za digitalizaciju u Ministarstvu zdravlja, predstavnik osnivača, predsjednik;
- Milica Golubović, načelnica u Ministarstvu zdravlja, predstavnica osnivača, članica;
- Branko Krvavac, dipl. ek., Ministarstvo finansija, predstavnik osnivača, član;
- Dr Mirjana Praštalo Grubiša, Zavod za transfuziju krvi Crne Gore, predstavnica osnivača, članica;
- Dr sc. Danijela Vujošević, Institut za javno zdravlje, predstavnica zaposlenih, članica i
- Prof. dr Gordana Mijović, Institut za javno zdravlje, predstavnica zaposlenih, članica.

Broj: 04-1155/5

Podgorica, 11. marta 2021. godine

Vlada Crne Gore
Predsjednik,
prof. dr **Zdravko Krivokapić, s.r.**

346.

Na osnovu člana 61 st. 1 i 2 Zakona o državnim službenicima i namještenicima („Službeni list CG“, br. 2/18, 34/19 i 8/21), Vlada Crne Gore je dana 11. marta 2021. godine, bez održavanja sjednice, na osnovu pribavljenih saglasnosti većine članova Vlade, donijela

R J E Š E N J E
O ODREĐIVANJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA
UPRAVE ZA ŠUME

Za vršioca dužnosti direktora Uprave za šume određuje se Branko Janković, dipl. inženjer šumarstva, do imenovanja direktora ove uprave u skladu sa zakonom, a najduže do šest mjeseci.

Broj: 04-1151/3

Podgorica, 11. marta 2021. godine

Vlada Crne Gore
Predsjednik,
prof. dr **Zdravko Krivokapić**, s.r.

347.

Na osnovu člana 13 stav 2 Zakona o akademskom integritetu („Službeni list CG”, broj 17/19), Vlada Crne Gore je dana 11. marta 2021. godine, bez održavanja sjednice, na osnovu pribavljenih saglasnosti većine članova Vlade, donijela

R J E Š E N J E
O IMENOVANJU ETIČKOG KOMITETA

Imenuje se Etički komitet, u sastavu:

- Prof. dr Mara Šćepanović, Prirodno-matematički fakultet, Univerzitet Crne Gore, članica;
- Prof. dr Igor Đurović, Elektrotehnički fakultet, Univerzitet Crne Gore, član;
- Prof. dr Snežana Miladinović, Pravni fakultet, Univerzitet Crne Gore, članica;
- Prof. dr Vesna Vukićević Janković, Filološki fakultet, Univerzitet Crne Gore, članica;
- Prof. dr Vladimir Drekalović, Filozofski fakultet, Univerzitet Crne Gore, član;
- Prof. dr Nedeljko Latinović, Biotehnički fakultet, Univerzitet Crne Gore, član i
- Dr sc. med. Tanja Boljević, Medicinski fakultet, Univerzitet Crne Gore, članica.

Broj: 04-1147/3

Podgorica, 11. marta 2021. godine

Vlada Crne Gore
Predsjednik,
prof. dr **Zdravko Krivokapić**, s.r.

348.

Na osnovu člana 35 Zakona o državnoj upravi („Službeni list CG“, broj 78/18), a u vezi sa članom 60 stav 1 alineja 2 Zakona o državnim službenicima i namještenicima („Službeni list CG“, br. 2/18, 34/19 i 8/21), Vlada Crne Gore je dana 11. marta 2021. godine, bez održavanja sjednice, na osnovu pribavljenih saglasnosti većine članova Vlade, donijela

R J E Š E N J E
O PRESTANKU MANDATA DIREKTORA ZAVODA ZA
HIDROMETEOROLOGIJU I SEIZMOLOGIJU

Luki Mitroviću, magistru geografije, direktoru Zavoda za hidrometeorologiju i seizmologiju, prestaje mandat na lični zahtjev.

Broj: 04-1144/3

Podgorica, 11. marta 2021. godine

Vlada Crne Gore
Predsjednik,
prof. dr **Zdravko Krivokapić, s.r.**

349.

Na osnovu člana 61 st. 1 i 2 Zakona o državnim službenicima i namještenicima („Službeni list CG“, br. 2/18, 34/19 i 8/21), Vlada Crne Gore je dana 11. marta 2021. godine, bez održavanja sjednice, na osnovu pribavljenih saglasnosti većine članova Vlade, donijela

R J E Š E N J E
O ODREĐIVANJU VRŠITELJKE DUŽNOSTI DIREKTORICE ZAVODA ZA
HIDROMETEOROLOGIJU I SEIZMOLOGIJU

Za vršiteljku dužnosti direktorice Zavoda za hidrometeorologiju i seizmologiju, određuje se Dušica Brnović, diplomirani ekonomista, do imenovanja direktora ovog zavoda u skladu sa zakonom, a najduže do šest mjeseci.

Broj: 04-1145/3

Podgorica, 11. marta 2021. godine

Vlada Crne Gore
Predsjednik,
prof. dr **Zdravko Krivokapić, s.r.**

350.

Na osnovu člana 61 st. 1 i 2 Zakona o državnim službenicima i namještenicima („Službeni list CG“, br. 2/18, 34/19 i 8/21), Vlada Crne Gore je dana 11. marta 2021. godine, bez održavanja sjednice, na osnovu pribavljenih saglasnosti većine članova Vlade, donijela

R J E Š E N J E
O ODREĐIVANJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA SEKRETARA
SEKRETARIJATA ZA ZAKONODAVSTVO

Za vršioca dužnosti pomoćnika sekretara Sekretarijata za zakonodavstvo - rukovodioca Sektora za propise iz oblasti ekonomije i finansija određuje se Dragoljub Nikolić, samostalni savjetnik I u Sekretarijatu za zakonodavstvo, do postavljenja pomoćnika sekretara - rukovodioca ovog sektora u skladu sa zakonom, a najduže do šest mjeseci.

Broj: 04-1112/3

Podgorica, 11. marta 2021. godine

Vlada Crne Gore
Predsjednik,
prof. dr **Zdravko Krivokapić**, s.r.